



Broj: 01-50-1-177-10/23

Veza: 01-02-1-2687/23

Sarajevo, 29. 12. 2023.

**DOM NARODA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE
BOSNE I HERCEGOVINE**

n/r Kemala Ademovića, predsjedavajućeg

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:		08-01-2024	
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga

Predmet: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Na 10. hitnoj sjednici, održanoj 29. 12. 2023, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici: Šerif Špago, Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Nermin Mandra i Midhat Čaušević.

Predstavnički dom usvojio je sljedeći zaključak: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao predlagač Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), traži od Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da navedeni prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.“

U skladu s članom 128. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma, u prilogu Vam dostavljam navedeni prijedlog zakona radi razmatranja i usvajanja.

Prilog: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA

Marinko Cavara

Dostaviti:

- naslovu
- a/a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na __. sjednici Predstavničkog doma, održanoj _____ 2023. godine, i na ____ sjednici Doma naroda, održanoj _____ 2023. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), u Poglavlju 1 (Osnovne odredbe), član 1.1a mijenja se i glasi:

„Član 1.1a

U smislu ovog zakona:

- 1) „politički subjekt“ je politička stranka, nezavisni kandidat, koalicija ili lista nezavisnih kandidata ovjerena za učešće na izborima, u skladu s ovim zakonom;
- 2) „izborna jedinica“ je:
 - a. osnovna izborna jedinica koja podrazumijeva općinu, grad, Brčko Distrikt BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja Grada Mostara u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - b. kantonalna izborna jedinica u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - c. entitetska izborna jedinica u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar sebe imaju višečlane izborne jedinice i
 - d. entitetska izborna jedinica u kojoj se bira državni nivo vlasti;
- 3) „višečlana izborna jedinica“ je izborna jedinica u kojoj se bira više od jednog, a manje od ukupnog broja predstavnika za određeni nivo vlasti;

- 4) „izborni ciklus“ je mandatni period koji se odnosi na određeni nivo vlasti;
- 5) „izborni prag“ je određeni procenat osvojenih glasova (važećih glasačkih listića) koji mora osvojiti politički subjekt da bi stekao pravo učešća u raspodjeli mandata;
- 6) „prebivalište“ je općina ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi;
- 7) „kompenzacijski mandat“ je mandat koji se raspodjeljuje na liste političkih stranaka ili koalicija prema broju dobivenih važećih glasova i služi da kompenziraju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine višečlane izborne jedinice u entitetu;
- 8) „pripadnik nacionalne manjine“ je državljanin Bosne i Hercegovine koji ne pripada nijednom od tri konstitutivna naroda, a čine je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja utvrđenih u Zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina („Službeni glasnik BiH“, br. 12/03, 76/05 i 93/08);
- 9) „raseljeno lice“ je državljanin Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog lica utvrdio nadležni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom;
- 10) „izbjeglo lice“ je državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i boravi u inozemstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH;
- 11) „parlamentarna stranka“ je politička stranka koja je zastupljena u predstavničkim ili zakonodavnim organima vlasti;
- 12) „izborni period“ je period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora;
- 13) „izborna godina“ je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predviđeno održavanje izbora;
- 14) „birač“ je državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak;
- 15) „glasač“ je državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak i koji je ostvario aktivno biračko pravo;
- 16) „elektronski mediji“, u smislu ovog zakona, jesu javne i privatne televizijske i radiostanice s odgovarajućom dozvolom Regulatorne agencije za komunikacije (RAK);
- 17) „onlajn mediji“, u smislu ovog zakona, jesu internetski portali i druge internetske platforme koje predstavljaju sredstva komunikacije s ciljem informiranja od javnog interesa;

- 18) „štampani mediji“, u smislu ovog zakona, jesu štampane publikacije, poput npr. novina, tabloida, časopisa, knjiga, pamfleta, a koje predstavljaju sredstva masovne komunikacije s ciljem informiranja od javnog interesa;
- 19) „društvene mreže“ su internetske ili mobilne platforme koje omogućavaju dvosmjernu interakciju putem sadržaja i komunikacije koje generiraju korisnici, odnosno mediji dostupni na određenim platformama dizajniranim da korisnicima omoguće kreiranje sadržaja i interakciju s informacijama i njihovim izvorima;
- 20) „govor mržnje“ je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo kojeg lica ili grupe lica, na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje;
- 21) „zloupotreba javnih sredstava i resursa“, u smislu ovog zakona, jeste bilo koje nezakonito korištenje sredstava i resursa države BiH, entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH i drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, kojim kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni ili državni dužnosnici, ili neposredno izabrana lica, raspoložu za potrebe obavljanja službene dužnosti. Pod resursima se, u smislu ove definicije, podrazumijevaju pokretna i nepokretna imovina, kao i svi ljudski resursi javnih institucija koji se koriste u okviru radnog vremena;
- 22) „izvršna funkcija“ podrazumijeva Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući premijera, Vladu Republike Srpske, uključujući premijera, Vladu Brčko Distrikta BiH, vladu kantona, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, gradsku upravu, načelnika, zamjenika načelnika, kabinet načelnika i druge izvršne funkcije utvrđene zakonom;
- 23) „mandat“ je funkcija ili ovlaštenje dato glasanjem biračkog tijela, a koje se daje na period propisan ustavom ili zakonom;
- 24) „kandidatska lista“ je lista političkih subjekata koju ovjerava Centralna izborna komisija BiH za učešće na izborima;

- 25) „kandidatska lista za kompenzacijske mandate“ je lista političkih subjekata s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste;
- 26) „izborna kampanja“ su radnje i postupci u periodu utvrđenom ovim zakonom u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način upoznaje birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore;
- 27) „preuranjena kampanja“ je svaki oblik kampanje političkih subjekata u periodu od raspisivanja izbora do perioda zvaničnog početka izborne kampanje;
- 28) „izborne tehnologije“ su skup informaciono-komunikacionih programa, informaciono-komunikacionih uređaja (kao što su, ali se ne ograničavaju na: čitače otiska prsta, čitače podataka s ličnih identifikacionih dokumenata, optičkih skenera, sigurnosnih kamera itd), metoda i postupaka koji se koriste u izbornom procesu te druga tehnička oprema;
- 29) „nepotvrđeni/kovertirani glasački listić“ je glasački listić identičnog dizajna i sadržaja kao običan glasački listić koji se nakon glasanja stavlja u posebnu kovertu i koji se ne prebrojava na redovnom biračkom mjestu, već se broji u centru za brojanje nakon provjere biračkog prava;
- 30) „izborni materijal“ je materijal koji se koristi na biračkom mjestu i dijeli se na osjetljivu, neosjetljivu i izbornu tehnologiju;
- 31) „vanredne okolnosti“ su vanredna situacija, stanje elementarne nepogode i druge nesreće koje su proglasili nadležni organi Bosne i Hercegovine i koje utiču na provođenje izbornog procesa;
- 32) „zloupotreba djece u političke svrhe“ je uključivanje djeteta u aktivnosti koje mogu biti povezane s političkim zagovaranjem ili promocijom;
- 33) „rano glasanje“ je glasanje državljana BiH upisanih u Centralni birački spisak prije dana izbora, a koji na dan izbora neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu i kojima je takvo glasanje odobrila Centralna izborna komisija BiH.“

Član 2.

U članu 1.2 u stavu (3) riječi: „2.12 stav (9)“ zamjenjuju se riječima: „2.12 stav (10)“.

Član 3.

U članu 1.2a u stavu (3) riječi: „2.12 stav (9)“ zamjenjuju se riječima: „2.12 stav (10)“.

Član 4.

U članu 1.3 iza riječi „slobodnih“ dodaju se riječi: „i redovnih“.

Član 5.

U članu 1.6 u stavu (1) riječi: „može biti upisano u Centralni birački spisak, niti“ brišu se.

Član 6.

U članu 1.7 riječi: „može biti upisano u Centralni birački spisak, niti“ brišu se.

Član 7.

U članu 1.7a riječi: „može biti upisano u Centralni birački spisak, niti“ brišu se.

Član 8.

U članu 1.8 stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioци i njihovi zamjenici, ombudsmeni i njihovi zamjenici, članovi sudova/domova/vijeća za ljudska prava, notari, policijski službenici, državni službenici, generalni revizori i zamjenici generalnog revizora u institucijama u Bosni i Hercegovini i guverner i viceguverneri Centralne banke BiH, pripadnici Oružanih snaga BiH, pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kao i diplomatski i konzularni predstavnici BiH u inozemstvu, koji imaju diplomatski status u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima (iz 1961. godine), mogu se kandidirati za javnu izbornu funkciju samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima kojima se regulira njihov status. Ako Centralna izborna komisija BiH utvrdi da lice iz ovog stava nije podnijelo ostavku na položaj ili nije postupilo u skladu sa zakonom kojim se regulira njegov status u periodu od ovjere kandidature do štampanja glasačkih listića, uklonit će se ime ovog lica s ovjerenih kandidatskih listi, a ako se to utvrdi nakon štampanja glasačkih listića, takvom licu

neće biti dodijeljen mandat ako ga osvoji. U postupku utvrđivanja ovih činjeničnih okolnosti, institucije su dužne dostaviti podatke iz evidencije kandidata na zahtjev Centralne izborne komisije, a kandidati su dužni dostaviti dokaz da su riješili svoj status.“

U stavu (4) iza riječi: „u izvršnim organima vlasti“ brišu se zarez i riječi: „osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu“.

Član 9.

Iza člana 1.8 dodaju se novi čl. 1.8a, 1.8b i 1.8c koji glase:

„Član 1.8a

(1) Lice koje je izabrano u zakonodavni organ na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, za vrijeme trajanja mandata, može obavljati izvršnu funkciju, u skladu s članom 1.8 stav (6) ovog zakona. Za vrijeme obavljanja njegove izvršne funkcije mandat lica u zakonodavnom organu ostaje u mirovanju.

(2) Lice koje je izabrano u zakonodavni organ na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, a na osnovu prethodnog mandata obavlja izvršnu funkciju i odluči da je nastavi, dužno je da svoj mandat stavi u mirovanje prije konstituirajuće sjednice zakonodavnog organa u koji je izabrano dok se drugo lice ne imenuje na istu izvršnu funkciju ili dok ne podnese ostavku.

(3) U periodu u kojem mandat miruje, mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu sa iste liste s koje je izabrano lice s mandatom u mirovanju.

(4) Centralna izborna komisija BiH, u roku od deset dana od usvajanja ovog zakona, podzakonskim aktom uređuje pitanja iz st. (1) i (2) ovog člana.

Član 1.8b

(1) Po prestanku obavljanja izvršne funkcije, u skladu s članom 1.8a st. (1) i (2) ovog zakona, izabrani član zakonodavnog organa koji je stavio svoj mandat u mirovanje može ponovo obavljati svoj mandat, pod uslovom da podnese pismeni zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja izvršne funkcije.

(2) Mirovanje mandata stupa na snagu petog dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva.

Član 1.8c

- (1) Lice koje je izabrano u zakonodavni organ za vrijeme trajanja svog mandata može svoj mandat staviti u mirovanje najviše jedanput. Zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje podnosi se u pisanoj formi Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, lice koje je izabrano u zakonodavni organ koje je stavilo svoj mandat u mirovanje, u skladu s odredbama člana 1.8a stav (2) ovog zakona, ne može staviti svoj mandat u mirovanje više od dva puta.
- (3) Mandat ne može trajati kraće od šest mjeseci, osim na osnovu člana 1.8a stav (2) ovog zakona, kada mirovanje mandata traje do imenovanja drugog lica na istu izvršnu funkciju ili do podnošenja ostavke.“

Član 10.

U članu 1.10 u stavu (1) tačka 5. riječi: „(proglašen mentalno nesposobnim)“ brišu se. Iza tačke 8. briše se tačka, stavlja tačka-zarez i dodaje se nova tačka 9. koja glasi: „9. danom pravosnažnosti odluke Centralne izborne komisije BiH kojom je utvrđeno da izabrani zvaničnik nije postupio u skladu s odredbama člana 1.8a, 1.8b ili 1.8c Izbornog zakona BiH.“

Stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Obavještenje o razlozima prestanka mandata iz stava (1) ovog člana dostavlja se na obrascu koji popisuje Centralna izborna komisija BiH.“

Član 11.

Član 1.11 mijenja se i glasi:

„Član 1.11

Svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH obavezni su pomagati organima nadležnim za provođenje izbora.“

Član 12.

Član 1.13 mijenja se i glasi:

„Član 1.13

Prijava za ovjeru za učešće na izborima uključuje izjavu, potpisanu od predsjednika političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata, predstavnika liste nezavisnih kandidata, registriranog udruženja ili drugog registriranog organiziranog oblika djelovanja nacionalnih manjina i grupe od najmanje 40 građana koji imaju biračko pravo, da će se ta politička stranka, koalicija, nezavisni kandidati, registrirana udruženja, drugi organizirani oblici djelovanja nacionalnih manjina u svojim aktivnostima pridržavati Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.“

Član 13.

U Poglavlju 2 (Organi za provođenje izbora) u članu 2.1 stav (3) briše se.

Član 14.

U članu 2.2 u stavu (2) riječi: „u provođenju izbora“ zamjenjuju se riječima: „u oblastima direktno vezanim uz provođenje izbora“.

Stav (4) briše se.

Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (4) i (5).

U stavu (5) oznaka stava (5) u tekstu mijenja se u oznaku stava (4).

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

„(6) U svrhu obučavanja članova organa za provođenje izbora, Centralna izborna komisija BiH uspostavlja Centar za edukaciju.“

Član 15.

U članu 2.3 u stavu (1) tačka 4. mijenja se i glasi: „4. koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i“.

Član 16.

Član 2.5 mijenja se i glasi:

„Član 2.5

(1) Centralna izborna komisija BiH ima sedam članova: dva Hrvata, dva Bošnjaka, dva Srbina i jednog iz reda ostalih.

(2) Kandidate za Centralnu izbornu komisiju BiH zajednički predlažu članovi Komisije za izbor i imenovanje.

(3) Komisija za izbor i imenovanje ima sedam članova, od kojih dva člana imenuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća između članova Vijeća, tri člana imenuje Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH od članova te zajedničke komisije iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i dva člana imenuje predsjednik Centralne izborne komisije BiH od članova Centralne izborne komisije BiH.

(4) U Komisiji za izbor i imenovanje moraju biti zastupljeni konstitutivni narodi, najmanje dva Bošnjaka, dva Srbina i dva Hrvata i jedan iz reda ostalih.

(5) Najkasnije 180 dana prije isteka mandata člana Centralne izborne komisije BiH Centralna izborna komisija obavještava Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Najkasnije 150 dana prije isteka mandata članova Centralne izborne komisije BiH formira se Komisija za izbor i imenovanje, u skladu s Poslovníkom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, i raspisuje se javni konkurs. Sredstva za troškove javnog konkursa bit će osigurana iz budžeta Centralne izborne komisije BiH.

(6) Kandidat za člana Centralne izborne komisije BiH mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

a) opći uslovi koje kandidat mora ispuniti su:

- 1) da je državljanin BiH,
- 2) da ima prijavljeno boravište u BiH,
- 3) da ima univerzitetsku diplomu,
- 4) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih položajem,
- 5) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u roku od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenog mjesta,
- 6) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- 7) da nije osuđivan za krivična djela,
- 8) da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine;

b) posebni uslovi koje kandidat mora ispuniti su:

- 1) da je pravni stručnjak ili izborni stručnjak s najmanje deset godina iskustva u oblastima direktno vezanim uz provođenje izbora, od kojih pet na višoj funkciji,
- 2) da ne obavlja niti je u posljednjih deset godina prije kandidiranja obavljao dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije, organizaciono ili finansijski povezanim s političkim strankama, te da nije bio uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke.

(7) Najkasnije 90 dana prije isteka mandata člana Centralne izborne komisije BiH, Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje rang-listu kandidata za Centralnu izbornu komisiju BiH, dvotrećinskom većinom glasova, na osnovu uslova i kriterija propisanih stavom (6) ovog člana, te će listu od deset najbolje rangiranih kandidata dostaviti Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

(8) Komisija za izbor i imenovanje dužna je usvojiti poslovnik kojim će urediti postupak oglašavanja javnog konkursa, održavanje sastanaka i donošenje odluke o rang-listi kandidata.

(9) U skladu sa svojim procedurama, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH imenuje članove Centralne izborne komisije BiH s liste kandidata.

(10) Ako se lista kandidata za člana Centralne izborne komisije BiH ne dostavi Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH u roku od 60 dana prije isteka mandata članova Centralne izborne komisije BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH predlaže i imenuje članove Centralne izborne komisije BiH s liste kandidata koji su se prijavili na javni konkurs, na osnovu kriterija navedenih u st. (6) i (7) ovog člana, najkasnije 15 dana prije isteka mandata člana

Centralne izborne komisije BiH. Ako Komisija za izbor i imenovanje nije objavila javni poziv, odluku o raspisivanju javnog poziva donosi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

(11) U slučaju da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ne provede postupak iz stava (10) ovog člana, članovi Centralne izborne komisije BiH nastavit će obavljati svoju dužnost do imenovanja novih članova Centralne izborne komisije BiH.“

Član 17.

Iza člana 2.5 dodaje se novi član 2.5a koji glasi:

„Član 2.5a

(1) U slučaju da član Centralne izborne komisije BiH podnese ostavku, umre, bude spriječen obavljati funkciju, Centralna izborna komisija BiH obavijestit će Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH imenovat će novog člana Centralne izborne komisije BiH, u skladu s procedurom propisanom u članu 2.5 ovog zakona.

(2) Član Centralne izborne komisije BiH može biti smijenjen samo na osnovu razloga navedenih u članu 2.3 stav (1) ovog zakona koji kandidata za člana Centralne izborne komisije BiH čini nepodobnim za obavljanje funkcije.

(3) Odluku o smjeni člana Centralne izborne komisije BiH donosi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.“

Član 18.

U članu 2.9 iza tačke 7. dodaju se nove tač. 8, 9. i 10. koje glase:

„8. donosi bliže propise i odgovorna je za blagovremenu distribuciju i sigurnost primijenjene izborne tehnologije na biračkom mjestu i centrima za brojanje, tj. opreme za elektronsko brojanje glasačkih listića - optičkih skenera glasačkih listića, elektronske identifikacije glasača, tj. čitača otisaka prstiju, sigurnosnih kamera i druge odgovarajuće tehničke opreme i izbornog materijala za izbore na svim nivoima vlasti u BiH;

9. vrši izbor, evidenciju, edukaciju, certifikaciju i ocjenjivanje predsjednika biračkih odbora koji se imenuju nakon provedene javne procedure i prema kriterijima utvrđenim zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH;

10. donosi bliže propise za jedinstvenu nabavku i upotrebu sigurnosnih kamera na biračkim mjestima i u centrima za brojanje kako ne bi došlo do povrede tajnosti biračkog prava;“.

Dosadašnje tač. od 8. do 17. postaju tač. od 11. do 20.

Član 19.

U članu 2.10 iza riječi „glasanja“ stavlja se zarez, a riječi: „ili brojanja glasačkih listića“ zamjenjuju se riječima: „ručnog brojanja i elektronskog brojanja glasačkih listića“.

Član 20.

U članu 2.12 dodaje se novi stav (1) koji glasi:

„(1) U svrhu ovog zakona izraz „općinska izborna komisija“ odnosi se na izbornu komisiju osnovne izborne jedinice koja podrazumijeva općinu, grad i Brčko Distrikt BiH.“

Dosadašnji st. od (1) do (9) postaju st. od (2) do (10).

U dosadašnjem stavu (4), koji postaje stav (5), iza riječi: „sudija redovnog suda,“ dodaje se riječ „pravobranilac,“.

Član 21.

U članu 2.13 iza tačke 3. dodaje se nova tačka 4. koja glasi:

„4. imenuje i obučava kontrolore izbornih rezultata u centrima za brojanje na osnovu plana i programa koji donosi Centralna izborna komisija BiH;“.

Dosadašnje tač. od 4. do 9. postaju tač. od 5. do 10.

Tačka 7, koja je postala tačka 8, mijenja se i glasi:

„8. odgovorna je za pravilno ručno i brojanje glasačkih listića upotrebom izborne tehnologije na biračkim mjestima, pravilno objedinjavanje utvrđenih izbornih rezultata s biračkih mjesta u općinskim centrima za brojanje i unos izbornih rezultata u aplikaciju Jedinostveni informacijski izborni sistem;“.

Član 22.

U članu 2.14 u stavu (1) riječi: „U sastavu izborne komisije nastojat će se osigurati“ zamjenjuje se riječima: „Sastav izborne komisije osigurava“.

Član 23.

U članu 2.15 u stavu (1) iza riječi „član“ dodaje se riječ „općinske“, a riječi: „članom 2.12 stav (5)“ zamjenjuju se riječima: „članom 2.12 stav (6)“.

U članu 2.15 u stavu (2) riječi: „u članu 2.12 stav (5)“ zamjenjuju se riječima: „u članu 2.12 stav (6)“.

U stavu (3) riječi: „članom 2.12 stav (5)“ zamjenjuju se riječima: „članom 2.12 stav (6)“.

U stavu (4) iza riječi „članu“ dodaje se riječ „općinske“.

Član 24.

U članu 2.16 stav (1) riječ „prethodno“ briše se.

U st. (1) i (2) riječi: „članom 2.12 stav (5)“ zamjenjuju se riječima: „članom 2.12 stav (6)“.

Član 25.

U članu 2.19 st. od (1) do (12) mijenjaju se i glase:

„(1) Birački odbor sastoji se od tri ili pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(2) Predsjednik i član biračkog odbora ima zamjenika.

- (3) Predsjednika i njegovog zamjenika imenuje, razrješava te vodi evidenciju, edukaciju, certifikaciju i ocjenjivanje Centralna izborna komisija BiH.
- (4) Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik su nestranačke ličnosti i imenuju se nakon provedene javne procedure i prema kriterijima utvrđenim zakonom i podzakonskim propisima Centralne izborne komisije BiH.
- (5) Člana biračkog odbora kao i njegovog zamjenika imenuje općinska izborna komisija najkasnije u roku od 45 dana prije dana održavanja izbora.
- (6) Na odluku općinske izborne komisije o imenovanju člana biračkog odbora i njegovog zamjenika može se uložiti prigovor općinskoj izbornoj komisiji. Na odluku općinske izborne komisije, kojom je odlučeno o prigovoru, može se uložiti žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
- (7) Samo politička stranka koja ima izabrane političke predstavnike na bilo kojem nivou vlasti ima pravo predlagati kandidate za članove i zamjenike biračkog odbora i učestvovati u postupku žrijebanja i imenovanja članova biračkog odbora.
- (8) Politička stranka koja je članica više ovjerenih koalicija za različite organe vlasti ima pravo učešća u postupku žrijebanja u sklopu koalicije koja je ovjerena za najviši organ koji uključuje izborne jedinice nižeg organa vlasti.
- (9) Ako općinska izborna komisija ne imenuje člana biračkog odbora i njegovog zamjenika u skladu sa stavom (5) ovog člana, člana biračkog odbora i njegovog zamjenika imenovat će Centralna izborna komisija BiH.
- (10) Postupak žrijebanja iz stava (7) ovog člana obavlja općinska izborna komisija u roku koji ne smije biti kraći od 60 dana prije dana održavanja izbora.
- (11) Nakon izvršenog žrijebanja, a najkasnije u roku od sedam dana, politički subjekt koji je učestvovao u žrijebanju dostavit će općinskoj izbornoj komisiji imena kandidata za članove i zamjenike članova biračkog odbora u kojem su osvojili mjesto putem žrijeba.
- (12) Ako politički subjekt ne dostavi ime kandidata za člana i zamjenika člana biračkog odbora u roku iz stava (11) ovog člana ili dostavi manji broj kandidata za članove i zamjenike članova biračkog odbora, to će se smatrati odustajanjem od dodijeljenog mjesta u biračkom odboru. U tom slučaju općinska izborna komisija imenovat će nedostajuće članove i zamjenike članova biračkog odbora s vlastite rezervne liste educiranih kandidata za članstvo u biračkom odboru, vodeći računa o multietničkom i ravnomjernom spolnom sastavu biračkog odbora, gdje je to moguće.“

U članu 2.19 st. od (14) do (18) mijenjaju se i glase:

„(14) Postupak žrijebanja provodi se javno i snima se audio i video, u skladu s obaveznim uputstvom koje donosi Centralna izborna komisija BiH.

(15) Samo jedan član i jedan njegov zamjenik jednog političkog subjekta može biti u sastavu jednog biračkog odbora.

(16) Kandidat koji je imenovan za predsjednike i kandidat koji je imenovan za zamjenika predsjednika biračkog odbora obavezni su pohađati posebnu kontinuiranu obuku za rad u biračkom odboru koju organizira Centralna izborna komisija BiH. Centralna izborna komisija BiH će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim predsjednicima i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate.

(17) Predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora koji su dobili certifikat dužni su učestvovati u obuci članova biračkih odbora, koju organizira općinska izborna komisija. Općinska izborna komisija će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim članovima biračkih odbora i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate.

(18) Članovi biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Odluku o visini ove naknade donosi općinska izborna komisija.“

U članu 2.19 dodaje se novi stav (19) koji glasi:

„(19) Za provođenje općih izbora odluku o visini naknade za rad članova biračkih odbora donosi Centralna izborna komisija BiH.“

Član 26.

U članu 2.20 iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

„(3) Preliminarni izborni rezultati evidentiraju se na osnovu rezultata brojanja glasačkih listića upotrebom izborne tehnologije. Centralna izborna komisija BiH utvrdit će procedure koje, osim ručnog brojanja, omogućavaju biračkim odborima brojanje glasačkih listića upotrebom izborne tehnologije i propisuje poseban obrazac u koji se upisuju rezultati ručnog brojanja. U slučaju

neslaganja između ručnog i brojanja glasačkih listića upotrebom izborne tehnologije, Centralna izborna komisija BiH vrši oba ponovna brojanja u Glavnom centru za brojanje i utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mjestu.“

Član 27.

U Poglavlju 3 (Birački spisak) član 3.1 mijenja se i glasi:

„Član 3.1

- (1) Centralni birački spisak je evidencija o državljanima BiH koji imaju biračko pravo u skladu s ovim zakonom i formira se, vodi i koristi za potrebe organizacije i provođenje izbora u skladu sa zakonom, za provođenje referenduma, za provođenje opoziva izabranog funkcionera i izbore organa lokalne samouprave u skladu sa zakonom.
- (2) Centralni birački spisak i izvodi iz Centralnog biračkog spiska su javni, što se osigurava u skladu s odredbama ovog zakona i odredbama podzakonskih akata Centralne izborne komisije BiH, a sve s ciljem osiguranja tačnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska.
- (3) Pravo uvida u izvod iz Centralnog biračkog spiska ostvaruje se u skladu s ovim zakonom i Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11).
- (4) Birač ostvaruje pravo uvida u svoje lične podatke evidentirane u izvodu iz Centralnog biračkog spiska neposrednim uvidom na internetskoj stranici Centralne izborne komisije BiH unošenjem svog JMB i/ili na drugi adekvatan način koji podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH.
- (5) Javnost ostvaruje pravo uvida u izvode iz Centralnog biračkog spiska izlaganjem privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska putem internetske stranice Centralne izborne komisije BiH ili na drugi adekvatan način koji podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH vodeći računa o principima zaštite ličnih podataka.
- (6) Političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima i kojima je ovjerena kandidatska lista za učešće na izborima u skladu s ovim zakonom osigurat će se, na njihov zahtjev, izvod iz Centralnog biračkog spiska za nivo vlasti odnosno izbornu jedinicu u kojoj učestvuju na izborima, u elektronskoj formi ili u ispisu. Izvod iz Centralnog biračkog spiska sadrži prezime i

ime birača, datum rođenja, ime jednog roditelja birača, naziv općine odnosno izborne jedinice za koju birač ima pravo glasa, naziv i broj biračkog mjesta.“

Član 28.

Član 3.2 mijenja se i glasi:

„Član 3.2

- (1) Centralni birački spisak je jedinstven, stalan i redovno se ažurira.
- (2) Izvodi iz Centralnog biračkog spiska s ciljem ažuriranja objavljuju se dva puta godišnje u neizbornoj godini. Nadležni organi dužni su podatke za raseljena lica dostaviti u izbornoj godini najkasnije do 31. marta.
- (3) U Centralni birački spisak, po službenoj dužnosti, upisuju se državljani BiH, s prijavljenim prebivalištem u BiH, koji:
 - a) su navršili 18 godina;
 - b) će na dan održavanja izbora navršiti 18 godina;
 - c) imaju biračko pravo u skladu s ovim zakonom, a žive privremeno u inozemstvu, i
 - d) imaju biračko pravo u skladu s članom 20.8 stav (6) ovog zakona.
- (4) Izuzetno, upis se može izvršiti na lični zahtjev po proceduri propisanoj podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.
- (5) Centralni birački spisak ne sadrži imena državljana BiH koji su pravosnažnom odlukom nadležnog organa lišeni potpune poslovne sposobnosti. Ako je ovakvo lice upisano, brisat će se iz Centralnog biračkog spiska, a ako se licu pravosnažnom odlukom nadležnog organa vrati poslovna sposobnost u cijelosti, bit će upisano u Centralni birački spisak.“

Član 29.

U članu 3.4 u stavu (3) riječ „nadležnog“ zamjenjuje se riječju „nadležnih“.

Član 30.

Član 3.5 mijenja se i glasi:

„Član 3.5

- (1) Centralni birački spisak vodi se po službenoj dužnosti.
- (2) Centralna izborna komisija BiH vodi Centralni birački spisak za teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu evidencija Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: IDDEEA) i drugih nadležnih organa, dopunjena evidencijama diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.
- (3) IDDEEA održava i odgovorna je za cjelokupnu tehničku obradu svih podataka značajnih za evidenciju Centralnog biračkog spiska.
- (4) podatke iz svojih evidencija IDDEEA-i dostavljaju:
 - a) nadležna ministarstva;
 - b) Centralna izborna komisija BiH;
 - c) izborne komisije osnovnih izbornih jedinica o biračkim mjestima i promjenama biračke opcije.
- (5) Podatke o smrti građana starijih od 18 godina nadležni matični ured dužan je dostaviti u skladu s propisima kojim je regulirano vođenje matičnih knjiga.
- (6) Matični uredi dužni su da sve promjene koje utiču na relevantnost Centralnog biračkog spiska dostave nadležnom organu koji vodi službenu evidenciju o matičnom broju, promjeni statusa prebivališta i boravišta državljana BiH u pisanoj formi najkasnije u roku od sedam dana. Periodični izvještaj koji se dostavlja drugim organima dostavlja se i Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
- (7) Za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za izradu Centralnog biračkog spiska odgovorni su organi nadležni za vođenje službenih evidencija o tim podacima, te su dužni da čuvaju dosjee dokumenata, javnih isprava i zahtjeva građana na osnovu kojih se vodi i ažurira Centralni birački spisak i da na zahtjev Centralne izborne komisije BiH osiguraju pristup ovim dokumentima.”

Član 31.

U članu 3.6 iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Izvodi iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka c) ovog člana izrađuju se na osnovu podataka:

- a) koje sačinjavaju i Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva;
- b) koje dostavljaju birači koji glasaju van Bosne i Hercegovine;
- c) koje posjeduje Centralna izborna komisija BiH;
- d) drugih nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom.”

Stavovi od (4) do (6) postaju st. od (5) do (7).

U dosadašnjem stavu (5), koji postaje stav (6), broj (4) zamjenjuje se brojem (5), a iza riječi: „koji su potrebni“ dodaju se riječi: „Centralnoj izbornoj komisiji BiH“.

Član 32.

U članu 3.7 u stavu (2) iza riječi „prema“ dodaje se riječ „zadnjem“. Na kraju teksta, iza riječi: „biračkim mjestima“ briše se tačka, stavlja zarez i dodaju riječi: „a za birače iz člana 3.6 stav (2) tač. b) i c) ovog zakona s napomenom o tačnoj adresi boravišta“.

Član 33.

U članu 3.10 u stavu (1) iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:

„d) biometrijski podaci otiska prstiju;“.

Dosadašnje tač. od d) do k) postaju tač. od e) do l).

Dosadašnje tač. e) i f), koje postaju tač. f) i g), mijenjaju se i glase:

„f) naziv općine gdje birač ima prebivalište, odnosno naziv općine gdje birač ima boravište,

g) adresa prebivališta ili boravišta (mjesto, ulica, kućni broj),“.

U stavu (3) iza riječi: „Centralna izborna komisija“ briše se tačka, stavlja zarez i dodaju riječi: „vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka“.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Centralna izborna komisija BiH može donijeti propise za obezbjeđivanje sigurnog elektronskog prijenosa podataka između biračkih odbora, IDDEEA-e i Centralne izborne komisije BiH s ciljem vođenja elektronskih sistema za razmjenu podataka o identifikaciji birača, vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka.“

Član 34.

Član 3.11 mijenja se i glasi:

„Član 3.11

S ciljem osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta, Centralna izborna komisija BiH dužna je izvode iz Centralnog biračkog spiska učiniti dostupnim javnosti, u skladu s članom 3.1 stav (5) ovog zakona.“

Član 35.

Član 3.12 briše se.

Član 36.

U članu 3.12a u stavu (1) riječi: „u periodu od 45 dana prije održavanja izbora“ zamjenjuju se riječima: „nakon dana raspisivanja izbora“, a riječi: „promjene prebivališta“ zamjenjuju se riječima: „raspisivanja izbora“.

Član 37.

U članu 3.13 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Svaki državljanin BiH ima pravo ostvariti uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska i zahtijevati njegove ispravke ako je riječ o ispravci njegovih ličnih podataka. Svaki državljanin s pravom glasa koji se ne nalazi na Centralnom biračkom spisku ima pravo zatražiti upis u Centralni birački spisak. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi organu iz stava (4) ovog člana.“

U stavu (3) oznake tačaka: „a), b), c), e) i j)“ zamjenjuju se oznakama: „a), c), d), f) i k)“.

Član 38.

U članu 3.14 tačka b) mijenja se i glasi: „b) na izdržavanju zatvorske kazne u zatvorskim ustanovama ili vezani za ustanovu i imaju pravo glasa“.

Član 39.

Član 3.15 mijenja se i glasi:

„Član 3.15

(1) Državljanin BiH koji privremeno živi u inozemstvu, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se našao u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH koja, između ostalog, obavezno sadrži podatke o tačnoj adresi boravka u inozemstvu.

(2) Uz elektronsku prijavu iz stava (1) ovog člana, podnosilac prijave obavezno dostavlja:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave predviđen ovim zakonom;
- b) dokaz izdat od nadležnog organa zemlje u kojoj privremeno boravi o tačnoj adresi boravišta u toj zemlji.

(3) Nakon podnošenja elektronske prijave, u smislu st. (1) i (2) ovog člana, podnosilac prijave dužan je štampanu verziju elektronske prijave potpisati identično potpisu na identifikacionom

dokumentu koji prilaže uz prijavu i dostaviti je Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i na način na koji to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija BiH.

(4) Državljanin BiH koji ima status izbjeglog lica iz Bosne i Hercegovine, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(5) Uz elektronsku prijavu iz stava (4) ovog člana podnosilac prijave obavezno dostavlja:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave;
- b) ako mijenja biračku opciju pod kojom je upisan u Centralni birački spisak, u skladu s članom 20.8 ovog zakona, podnosi i dokaz o promjeni prebivališta u Bosni i Hercegovini;
- c) dokaz o tačnoj adresi boravišta u inozemstvu.

(6) Nakon podnošenja elektronske prijave, u smislu st. (4) i (5) ovog člana, podnosilac prijave dužan je štampanu verziju elektronske prijave potpisati identično potpisu na identifikacionom dokumentu koji prilaže uz prijavu i dostaviti je Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i na način na koji to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija BiH.

(7) Izbjegli lice iz BiH koje se ne nalazi na Centralnom biračkom spisku, da bi se nalazilo u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužno je da podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(8) Uz elektronsku prijavu iz stava (7) ovog člana podnosilac prijave obavezno dostavlja:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave;
- b) dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
- c) dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini, u skladu s članom 20.8 ovog zakona, i
- d) dokaz o tačnoj adresi boravišta u inozemstvu.

(9) Dokaz o identitetu podnosioca prijave, u smislu stava (8) tačka a) ovog člana, jedan je od sljedećih važećih dokumenata:

- a) pasoš;
- b) važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i

- c) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

(10) Popunjenu i potpisanu prijavu i potrebne dokumente podnosilac prijave dostavlja e-mailom, poštom ili lično. Postupak i način slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

(11) Ako ispuni propisane uslove iz ovog člana, podnosilac prijave nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inozemstvu.

(12) Podnosilac prijave iz st. (1), (4) i (7) ovog člana odgovoran je za tačnost podataka koje navodi u prijavi i vjerodostojnost dokaza koje prilaže uz prijavu.

(13) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje oblik i sadržaj obrasca prijave iz st. (1), (4) i (7) ovog člana, način i postupak kojim se provjerava tačnost podataka navedenih u prijavi i vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu.

(14) Centralna izborna komisija BiH donosi odgovarajuća uputstva u vezi s postupkom upisa birača u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu,

(15) Upis u Centralni birački spisak državljana Bosne i Hercegovine je kontinuirani proces.“

Član 40.

Član 3.16 mijenja se i glasi:

„Član 3.16

(1) Državljanin BiH iz člana 3.15 st. (1), (4) i (7) ovog zakona dužan je dostaviti sve izmjene koje se odnose na podatke koje je prethodno dostavio u Centralnu izbornu komisiju BiH i na osnovu kojih se nalazi u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu. Izmjene o podacima dostavljaju se najkasnije do isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine za naredne izbore.

(2) Ako državljanin BiH iz člana 3.15 stav (1) ovog zakona ne podnese prijavu prije isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u

diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu na narednim izborima, nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na odgovarajućem biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prebivalište.

(3) Ako državljanin BiH iz člana 3.15 stav (2) ovog zakona ne dostavi dokaze o prebivalištu u Bosni i Hercegovini, u skladu s članom 20.8 ovog zakona, bit će upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu, s pravom glasa za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj ima prebivalište.

(4) Ako se državljanin BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu prije roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, moći će ostvariti svoje biračko pravo glasanjem nepotvrđenim/kovertiranim glasačkim listićem.

(5) Centar za birački spisak putem općinske izborne komisije dostavlja podatke o državljanima BiH iz stava (4) ovog člana Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi evidentiranja nastalih promjena na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH.

(6) Ako se državljanin BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon isteka roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, bit će mu dozvoljeno da glasa nepotvrđenim/kovertiranim glasačkim listićem na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo da glasa.“

Član 41.

U članu 3.17 iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Pravo iz stava (1) ovog člana može ostvariti birač koji je nakon zaključenja Centralnog biračkog spiska napunio 18 godina, a nije upisan u Centralni birački spisak i birač koji je upisan u Izvod za glasanje van Bosne i Hercegovine, a na dan izbora vratio se u Bosnu i Hercegovinu.“

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 42.

Iza člana 3.17 dodaje se novi član 3.18 koji glasi:

„Član 3.18.

Centralna izborna komisija BiH donosi bliže propise o uslovima i proceduri primjene ovog poglavlja.“

Član 43.

U Poglavlju 4 (Ovjera i kandidiranje za izbore) u članu 4.2 iza tačke 2. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:

„3. da je Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavio dokaz da je riješio svoj status ako obavlja neku od funkcija iz člana 1.8 stav (1) ovog zakona. Formu i sadržaj dokaza propisuje Centralna izborna komisija BiH“.

Član 44.

U članu 4.4 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Prijava se podnosi elektronski. Nakon podnošenja elektronske prijave, u smislu stava (1) ovog člana, podnosilac prijave dužan je štampanu verziju elektronske prijave dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i na način na koji to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija BiH.“

Stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Da bi se ovjerila za učešće na izborima, politička stranka mora podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učešće na izborima koja sadrži najmanje:

- a) 7.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

- b) 7.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
- c) 5.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ili za izbore narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske;
- d) 1.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu u kojem broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 50.000 birača, 2.000 potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj od 50.000 do 100.000 birača upisanih u Centralni birački spisak i 3.000 potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj veći od 100.000;
- e) za izbore za općinsko vijeće i gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada i skupštinu općine i za gradonačelnika grada, odnosno načelnika općine, u općini u kojoj je broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora:
 - 1. 100 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača manji od 10.000,
 - 2. 200 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača od 10.000 do 20.000,
 - 3. 300 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača od 20.000 do 50.000,
 - 4. 400 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača od 50.000 do 100.000,
 - 5. 500 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača veći od 100.000;
- f) pet posto potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1000 birača upisanih u Centralni birački spisak i

- g) potpisi podrške podneseni za izbore za viši nivo vlasti važe i za niži nivo vlasti koji je uključen u taj nivo vlasti.“

Član 45.

U članu 4.5 iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog člana politička stranka dostavlja potpisanu izjavu izabranog zvaničnika da je bio član te političke stranke u vrijeme kada je dobio mandat i da je još uvijek član te političke stranke.“

Član 46.

U članu 4.6 stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Ako su podaci iz prijave netačni ili prijava sadrži neki drugi nedostatak, u smislu ovog zakona ili podzakonskog akta Centralne izborne komisije BiH, Centralna izborna komisija BiH o tome obavještava podnosioca prijave, koji je dužan otkloniti nedostatke u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Ako politička stranka u ovom roku ne otkloni nedostatak iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu političke stranke za učešće na izborima.“

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li će potvrditi ili odbiti prijavu za učešće na izborima.“

Član 47.

Iza člana 4.7 dodaje se novi član 4.7a koji glasi:

„Član 4.7a

Da bi se izvršila ovjera za učešće na izborima, nezavisni kandidat mora Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti prijavu za učešće na izborima koja sadrži najmanje:

- a) 1.500 potpisa registriranih birača za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
- b) 1.500 potpisa registriranih birača za poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
- c) 1.000 potpisa registriranih birača za izbore poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske;
- d) 250 potpisa registriranih birača za izbore poslanika u kantonalnoj skupštini u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- e) 100 potpisa registriranih birača za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika u općini kada se načelnik bira neposredno;
- f) pet posto potpisa birača evidentiranih u Centralnom biračkom spisku za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika u općini, u općini u kojoj je broj birača na Centralnom biračkom spisku na dan objavljivanja izbora manji od 1000 birača na Centralnom biračkom spisku.“

Član 48.

U članu 4.11 iza riječi „provjeravaju“ stavlja se tačka, dok se ostatak teksta briše.

Član 49.

U članu 4.12 st. (4) i (5) mijenjaju se i glase:

„(4) Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom, Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu koalicije za učešće na izborima.

(5) Ako su podaci iz prijave netačni ili nepotpuni ili prijava sadrži neki drugi nedostatak ili nepravilnosti, u smislu ovog zakona ili akta Centralne izborne komisije BiH, Centralna izborna komisija o tome obavještava podnosioca prijave koji otklanja nepravilnosti u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Nakon isteka ovog roka, ako koalicija ne otkloni nedostatak ili nepravilnost iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu koalicije za učešće na izborima.“

Član 50.

U članu 4.16 u stavu (1) tačka 3. iza riječi: „u toj izbornoj jedinici“ stavlja se zarez i dodaju riječi: „odnosno višečlanoj izbornoj jedinici;“.

Član 51.

U članu 4.18 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1).

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Nakon ovjere kandidatske liste, Centralna izborna komisija BiH neće prihvatiti izmjene imena i prezimena kandidata, osim u slučaju tehničke greške u imenu i prezimenu.“

Član 52.

Član 4.20 mijenja se i glasi:

„Član 4.20

Ime kandidata na listi političke stranke, koalicije ili na listi nezavisnih kandidata ne može se povući nakon što kandidatsku listu ovjeri Centralna izborna komisija BiH. Ako je kandidat u potpunosti lišen poslovne sposobnosti ili odbije mandat nakon ovjere izbornih rezultata od Centralne izborne komisije BiH, ime tog kandidata briše se s kandidatske liste i mandat se dodjeljuje u skladu s članom 9.10 ovog zakona, osim za kandidatske liste za kantone i općine, kada se mandat dodjeljuje u skladu s članom 13.5 ovog zakona. Kandidat ili njegov zakonski zastupnik, u slučaju kada je kandidat u potpunosti lišen poslovne sposobnosti, mora Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti izjavu o odbijanju mandata u pisanoj formi.“

Član 53.

U članu 4.21 u stavu (2) na kraju teksta dodaje se rečenica: „Ovjeravanje, odnosno odbijanje kandidata na listama se mora završiti najkasnije 65 dana prije izbora.“

Član 54.

U članu 4.24 u stavu (4) riječ „Lista“ zamjenjuje se riječima: „Tu listu“.

Član 55.

U članu 4.25 u stavu (2) na kraju teksta briše se tačka, stavlja zarez i dodaju riječi: „na obrascu čiju formu i sadržaj propisuje Centralna izborna komisija BiH.“

Član 56.

U Poglavlju 5 (Provođenje izbora) u članu 5.1 u stavu (2) riječi: „Biračka mjesta određuje općinska izborna komisija najkasnije 65 dana prije dana izbora“ zamjenjuju se riječima: „Biračka mjesta određuje općinska izborna komisija najkasnije 65 dana prije izbora, uzimajući u obzir pristupačnost biračkih mjesta za birače s invaliditetom.“

Član 57.

U članu 5.2 dodaje se stav (5) koji glasi:

„(5) Na svakom biračkom mjestu općinska izborna komisija osigurava uslove za primjenu izbornih tehnologija.“

Član 58.

U članu 5.3 u stavu (1) iza riječi: „dostavlja biračkom odboru“ dodaju se riječi: „na biračkom mjestu“. Iza interpunkcijskog znaka tačka dodaje se nova rečenica koja glasi: „Izborni materijal se u noći prije otvaranja biračkog mjesta čuva u zaključanim prostorijama na lokaciji biračkog mjesta.“

U stavu (3) iza riječi: „Birački odbor“ dodaju se riječi: „dužan je izborni materijal iz stava (1) ovog člana odmah nakon preuzimanja zaključati na biračkom mjestu u prisustvu policije i“.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Policija asistira u osiguranju izbornog materijala iz stava (1) ovog člana.“

Član 59.

Iza člana 5.3 dodaje se novi član 5.3a koji glasi:

„Član 5.3a

(1) Općinska izborna komisija, u skladu s uputstvom Centralne izborne komisije BiH, a najkasnije u roku 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta na dan izbora, dostavlja biračkom odboru na biračkom mjestu izborni materijal, uključujući opremu za elektronsko brojanje glasačkih listića i elektronsku identifikaciju birača za određeno biračko mjesto.“

(2) Birački odbor dužan je izborni materijal iz stava (1) ovog člana odmah nakon preuzimanja zaključati na biračkom mjestu u prisustvu policije i odgovoran je za sigurnost izbornog materijala od trenutka prijema tog materijala do završetka svih svojih dužnosti.“

Član 60.

U članu 5.4 u stavu (3) riječi: „o kontroli glasačkih listića“ zamjenjuju se riječima: „o izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama papira, štampi i kontroli zaduženih glasačkih listića“.

Član 61.

Član 5.5 mijenja se i glasi:

„Član 5.5

(1) Predsjednik i svi članovi biračkog odbora dužni su biti prisutni tokom cijelog procesa glasanja i brojanja glasačkih listića.

(2) Predsjednika i članove biračkog odbora, u slučaju njihovog odsustva prilikom procesa glasanja ili brojanja glasačkih listića, zamjenjuju njihovi zamjenici.

(3) Na biračkom mjestu na kojem je glasalo više od 350 birača zamjenici predsjednika i zamjenici članova biračkog odbora dužni su učestvovati tokom cijelog procesa brojanja glasačkih listića.“

Član 62.

U članu 5.6 u stavu (1) u drugoj rečenici riječi: „može zatražiti“ zamjenjuju se riječima: „će tražiti“.

Član 63.

U članu 5.7 u stavu (1) iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „Zapisnik o radu biračkog odbora vodi se kontinuirano, detaljno i čitko.“

Član 64.

U članu 5.8 u tački 2. na kraju rečenice veznik „i“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez.

U tački 3. interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez.

Iza tačke 3. dodaju se nove tač. 4. i 5. koje glase:

„4. provjeriti ispravnost videonadzora, optičkih skenera i biometrijskih čitača otiska prsta;

5. na vidljivom mjestu izložiti spisak članova biračkog odbora s nazivom političkog subjekta koji ih je nominirao.“

Član 65.

U članu 5.9 stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Ako je zbog narušavanja reda ili usljed tehničke neispravnosti izborne tehnologije glasanje prekinuto u trajanju do tri sata ili kraće, glasanje će se produžiti za period u dužini trajanja tog

prekida, o čemu odlučuje predsjednik biračkog odbora. Ako je prekid trajao duže od tri sata, o dužini perioda za koji se glasanje produžava odlučuje općinska izborna komisija.“

Član 66.

Član 5.10 mijenja se i glasi:

„Član 5.10

Centralna izborna komisija BiH i drugi nadležni organi za provođenje izbora osiguravaju te pomoću videonadzora provjeravaju da glasanje bude tajno i da se obavlja lično, glasačkim listićem.“

Član 67.

U članu 5.12 stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Predsjednik ili član biračkog odbora utvrđuje identitet birača tako što važeću ličnu ispravu provlači – skenira putem uređaja za čitanje biometrijskih podataka. Nako toga provjerava se otisak prsta pomoću biometrijskog čitača otiska prsta. Identitet lica koja zbog invalidnosti ne mogu predočiti otisak prsta ili koja iz drugog opravdanog razloga nemaju biometrijski otisak prsta kod nadležnog državnog tijela, utvrđuje se samo na osnovu važeće lične isprave.“

Član 68.

U članu 5.13 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Član biračkog odbora ima odgovornost i dužnost upozoriti svakog birača da njegov potpis na izvodu iz Centralnog biračkog spiska mora odgovarati potpisu na identifikacionom dokumentu koji predočava članu biračkog odbora radi identifikacije iz stava (1) ovog člana.“

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Član biračkog odbora ima odgovornost i dužnost upozoriti svakog birača da će se identifikacija birača putem izborne tehnologije potvrditi samo ako odgovara podacima koje vodi nadležni državni organ.“

Član 69.

Dodaje se novi član 5.13a koji glasi:

„Član 5.13a

Centralna izborna komisija BiH će svojim podzakonskim aktom detaljno propisati način glasanja na biračkom mjestu uz korištenje izbornih tehnologija.“

Član 70.

U članu 5.14 u stavu (2) tačka 3. mijenja se i glasi:

„3. mogućnost da, u okviru kandidatske liste jedne političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata, označi jednog ili najviše tri kandidata. Ako je birač označio više od tri kandidata na jednoj listi, smatra se da je ta lista dobila jedan važeći glas u svrhu raspodjele mandata, dok se preferencijalni glasovi s liste smatraju nevažećim.“

Stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Birač može glasati samo na način koji je utvrđen u ovom članu, a što će biti bliže uređeno podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.“

Član 71.

U članu 5.15 u stavu (1) tačka 4. riječi: „korištenja i“ brišu se.

Iza tačke 4. dodaje se nova tačka 5. koja glasi:

„5. uputstvo glasaču za korištenje izbornih tehnologija.“

U stavu (2) iza riječi: „Centralna izborna komisija BiH“ dodaju se riječi: „utvrđuje način i procedure žrijebanja“.

Član 72.

U članu 5.17 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a tačka 1. mijenja se i glasi:

„1. ako birač označi glasački listić na način drugačiji od onog koji je utvrđen u članu 5.14 ovog zakona; ili“.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Neispunjeni glasački listić ne smatra se nevažećim i vodi se statistički kao prazan glasački listić.“

Član 73.

U članu 5.18 u stavu (2) iza riječi: „listić bude prebrojan“ interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez i dodaju riječi: „i obrađen upotrebom izbornih tehnologija brojanja glasačkih listića“.

Član 74.

U članu 5.19 u stavu (3) iza riječi: „štampanim slovima“ dodaju se riječi: „jedinствeni matični broj“.

U stavu (4), na kraju teksta, iza riječi „biraču“ dodaju se riječi: „na dan izbora“.

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

„(5) Centralna izborna komisija BiH će podzakonskim aktom regulirati način primjene ovog člana.“

Član 75.

U članu 5.21 u stavu (2) iza riječi „invaliditeta“ dodaju se riječi: „ili na dan izbora iz opravdanih razloga neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu ili”.

Član 76.

U članu 5.22 u stavu (1) iza riječi: „propise za brojanje“ dodaju se riječi: „ručno i brojanje upotrebom izbornih tehnologija“.

Stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Svi glasački listići broje se na biračkim mjestima, osim ako Centralna izborna komisija BiH utvrdi da će se glasački listići brojati u Glavnom centru za brojanje. Centralna izborna komisija BiH donosi propise za brojanje glasova glasačkih listića u jednom ili više glavnih centara za brojanje. Centralna izborna komisija BiH donosi propise za ručno i brojanje glasova upotrebom izbornih tehnologija i utvrđivanje rezultata u Glavnom centru za brojanje, uključujući slučajeve kada se izborni rezultati ne mogu utvrditi na određenom biračkom mjestu zbog neispravnosti tehničke opreme. Rezultati glasanja u Glavnom centru za brojanje bit će javno izloženi u centru za brojanje kako bi javnost mogla imati uvida u njih, a kopije rezultata glasanja bit će uručene akreditiranim posmatračima rada Glavnog centra za brojanje na njihov zahtjev.“

Stav (4) mijenja se i glasi:

„(4) Glasački listići broje se upotrebom izbornih tehnologija i/ili ručno tako da se ne naruši tajnost glasanja, po proceduri koju propisuje Centralna izborna komisija BiH.“

Član 77.

U članu 5.23 u stavu (1) iza riječi „počinje“ dodaju se riječi: „brojanje glasova nakon završetka procesa glasanja“.

U stavu (3) u drugoj rečenici iza riječi: „glasačku kutiju i“ dodaju se riječi: „ručno i elektronski“.

Član 78.

U članu 5.25 u stavu (1) iza riječi: „utvrdi da će se“ dodaju se riječi: „ručno i elektronsko“.

U stavu (1) tačka 4) mijenja se i glasi:

„4) ukupan broj nevažećih glasačkih listića;“.

Iza tačke 4) dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

„5) ukupan broj praznih glasačkih listića;“.

Dosadašnje tač. 5), 6) i 7) postaju nove tač. 6), 7) i 8).

Član 79.

U članu 5.26 u stavu (1) riječi: „Nakon utvrđivanja rezultata glasanja“ zamjenjuju se riječima:

„Nakon završetka procesa brojanja“.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Centralna izborna komisija BiH donosi propise o obezbjeđivanju sigurnog prijenosa informacija upotrebom izbornih tehnologija s biračkog mjesta u stvarnom vremenu direktno općinskoj izornoj komisiji, te od općinske izborne komisije Centralnoj izornoj komisiji BiH.“

Član 80.

U članu 5.27 u stavu (1) riječi: „materijali za izbore“ zamjenjuju se riječima: „izborni materijali“.

U istom stavu iza druge rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „Kontrolori izbornih rezultata obavezni su unositi izborne rezultate s obrazaca izbornih rezultata s biračkih mjesta, kao i s obrazaca za pravilno objedinjavanje utvrđenih izbornih rezultata.“

Član 81.

U članu 5.30 stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Centralna izborna komisija BiH nalaže ponovno prebrojavanje ako se utvrdi da broj glasačkih listića premašuje broj glasača koji su glasali na biračkom mjestu za više od 2%.“

Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

„(7) Centralna izborna komisija BiH po službenoj dužnosti može naložiti ponovno brojanje čak i ako nije podnesen zahtjev za ponovno prebrojavanje iz stava (1) ovog člana nezavisno od uslova iz st. (2), (3), (4), (5) i (6) ovog člana.“

Član 82.

U članu 5.32 u stavu (1) iza riječi: „pojedinom nivou vlasti“ dodaju se riječi: „u pravilu“.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Odluka Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju izbornih rezultata je konačna, obavezujuća i protiv nje nije moguće izjaviti žalbu.“

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 83.

U Poglavlju 6 (Zaštita izbornog prava) u članu 6.2 u stavu (2) iza riječi: „po saznanju za“ dodaje se riječ „svaku“.

U stavu (3) riječ „Inicijativu“ zamjenjuje se riječju „Inicijativa“, a riječi: „može podnijeti pravno ili fizičko lice“ zamjenjuju se riječima: „može biti podnesena“.

Član 84.

U članu 6.3 u stavu (1) iza riječi: „Prigovor se podnosi“ dodaje se riječ „isključivo“, a iza riječi: „Centralna izborna komisija BiH“ dodaju se riječi: „ili putem elektronske aplikacije“.

U stavu (4) iza riječi: „ili je nepotpun“ dodaju se riječi: „ili nije podnesen u skladu sa stavom (1) ovog člana“.

Član 85.

U članu 6.6 iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Izuzetno u posebno složenim slučajevima kada je za utvrđivanje činjenica i okolnosti od značaja za rješavanje stvari potrebno saslušati stranke i svjedoke, te steći uvid i pročitati veći broj materijalnih dokaza, Centralna izborna komisija BiH provest će postupak u roku od tri, a ne duže od pet dana nakon isteka roka iz člana 6.3 stav (2) ovog zakona.“

U dosadašnjem stavu (4), koji postaje stav (5), na kraju teksta interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „osim ako ista nema obilježja krivičnog djela, u kojem slučaju organ koji razmatra prigovor mora djelovati po službenoj dužnosti“.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (6), te se dodaju novi st. (7) i (8) koji glase:

„(7) Centralna izborna komisija BiH blagovremeno javno objavljuje informacije o podnesenim prigovorima i žalbama.

(8) Centralna izborna komisija BiH vodi poseban registar prigovora i žalbi kao i donesenih odluka. Način vođenja registra bit će propisan podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.“

Član 86.

U članu 6.9 u stavu (1) brišu se zarez i riječi: „kojom je odlučeno o primjeni ovog zakona“, te se na kraju teksta stavlja tačka.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Sud BiH blagovremeno i javno objavljuje odluku i obrazloženje odluke iz stava (3) ovog člana.“

Član 87.

Naziv Poglavija 7 koji glasi: „PRAVILA PONAŠANJA U IZBORNOJ KAMPANJI“ mijenja se i glasi: „PRAVILA PONAŠANJA U IZBORNOM PERIODU“.

Član 88.

Član 7.1. mijenja se i glasi:

„Član 7.1.

(1) U periodu preuranjene izborne kampanje, koja podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana zvaničnog početka izborne kampanje, zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje u elektronskim, onlajn i štampanim medijima i putem društvenih mreža ili bilo koji oblik javnog oglašavanja plaćene kampanje. Ova zabrana ne odnosi se na organiziranje zakonitih zvaničnih skupova organa i događaja političkih subjekata u svrhe koje nisu kampanja.

(2) Zabranjeno je vođenje preuranjene izborne kampanje putem elektronskih, onlajn i štampanih medija i društvenih mreža koja je stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na muškarce i/ili žene ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje na osnovu spola ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitih spolova.

(3) U periodu iz stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe člana 7.3 ovog zakona.“

Član 89.

Iza člana 7.1. dodaju se novi čl. 7.1a, 7.1b i 7.1c koji glase:

„Član 7.1a

Kandidati političkih stranaka, koalicija, liste nezavisnih kandidata, kao i nezavisni kandidati i drugi učesnici u izbornom procesu, imaju potpunu slobodu da tokom izborne kampanje vrše izborne aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Nadležni organi osigurat će slobodu kretanja kandidata, pristalica i birača tokom cijelog izbornog procesa.

Član 7.1b

- (1) Političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo:
 - a) voditi izbornu kampanju u mirnom okruženju;
 - b) organizirati i održavati javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podršku birača i
 - c) štampati i dijeliti plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom.
- (2) Za javni skup iz stava (1) tačka b) ovog člana nije potrebno odobrenje nadležnog organa, s tim što je organizator dužan 24 sata prije održavanja takvog skupa o tome obavijestiti organ nadležan za održavanje javnog reda i mira.
- (3) Ako su dva ili više organizatora najavili nadležnom organu održavanje javnog skupa na istom mjestu i u isto vrijeme, pravo na održavanje javnog skupa na tom mjestu i u zatraženo vrijeme imat će organizator koji je prvi pismeno obavijestio nadležni organ o održavanju javnog skupa, o čemu će podnosiocima obavijestiti nadležni organ, u roku ne dužem od 12 sati od podnesenog obavještenja o održavanju javnog skupa.

Član 7.1c

- (1) Politički subjekti u periodu izborne kampanje obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u javnim skupovima i drugim oblicima izborne kampanje s ciljem osiguranja jednakosti kandidata oba spola.
- (2) Politički subjekti u periodu izborne kampanje podsticat će ravnomjernu promociju kandidata oba spola u medijskim nastupima.“

Član 90.

U članu 7.2 iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Politički subjekt dužan je u roku od 15 dana od dana izbora osigurati uklanjanje svih oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala koji su korišteni u svrhu izborne kampanje tog političkog subjekta.“

Član 91.

U članu 7.3 u stavu (1) dodaje se tačka 8) koja glasi:

„8) zloupotrijebiti dijete u političke svrhe.“

Član 92.

U Poglavlju 9 (Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine) u članu 9.11 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a riječi: „svake četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „obavezno svakih osam godina“.

Iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3), (4), (5) i (6) koji glase:

„(2) Parlamentarna skupština BiH će u roku od 90 dana od održavanja konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH imenovati Zajedničku komisiju za reviziju izbornih jedinica iz stava (1) ovog člana, koja će raditi u skladu s poslovnicima oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

(3) Za potrebe revizije izbornih jedinica, Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica zatražit će informacije od relevantnih institucija, uključujući, između ostalog, Centralnu izbornu komisiju BiH, Agenciju za statistiku BiH i Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

(4) Najkasnije 180 dana od osnivanja, Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica dostavlja izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH, s preporukama i obrazloženjima za svaku promjenu broja mandata dodijeljenih svakoj izornoj jedinici ili promjenu granica izbornih jedinica u skladu s principima opisanim u stavu (1) ovog člana.

(5) Ako Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica ne bude osnovana ili ne dostavi izvještaj na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH, u skladu sa st. (2), (3) i (4) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH će, u skladu s ovlaštenjima iz člana 2.9 tačka (19) ovog zakona, u roku od 30 dana, dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH inicijativu za promjenu broja mandata

dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici ili promjenu granica izbornih jedinica u skladu s principima opisanim u stavu (1) ovog člana.

(6) U roku od 60 dana od dana prijema izvještaja iz stava (4) ovog člana ili inicijative iz stava (5) ovog člana, Parlamentarna skupština BiH razmatra izvještaj i preporuke na sjednici.”

Član 93.

U Poglavlju 10 (Parlament Federacije Bosne i Hercegovine) u članu 10.9 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a riječi: „svake četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „obavezno svakih osam godina“.

Iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3), (4), (5) i (6) koji glase:

„(2) U roku od 90 dana od održavanja konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Parlament Federacije BiH imenuje Zajedničku komisiju za reviziju izbornih jedinica iz stava (1) ovog člana, koja će raditi u skladu s poslovnicima oba doma Parlamenta Federacije BiH.

(3) Za potrebe revizije izbornih jedinica, Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica zatražit će informacije od relevantnih institucija uključujući, između ostalog, Centralnu izbornu komisiju BiH, Federalnu agenciju za statistiku i IDDEEA-u.

(4) Najkasnije 180 dana od osnivanja, Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica dostavlja izvještaj Parlamentu Federacije BiH, s preporukama i obrazloženjima za svaku promjenu broja mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici ili promjenu granica izbornih jedinica, u skladu s principima opisanim u stavu (1) ovog člana.

(5) Ako Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica ne bude osnovana ili ne dostavi izvještaj na razmatranje Parlamentu Federacije BiH, u skladu sa st. (2), (3) i (4) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH će, u skladu s ovlaštenjima iz člana 2.9 tačka (19) ovog zakona, u roku od 30 dana, dostaviti Parlamentu Federacija BiH inicijativu za promjenu broja mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici ili promjenu granica izbornih jedinica u skladu s principima opisanim u stavu (1) ovog člana.

(6) U roku od 60 dana od dana prijema izvještaja iz stava (4) ovog člana ili inicijative iz stava (5) ovog člana, Parlament Federacije BiH razmatra izvještaj i preporuke na sjednici.“

Član 94.

U Poglavlju 11 (Narodna skupština Republike Srpske) u članu 11.3 u stavu (2) riječi: „s članom 9.10“ zamjenjuju se riječima: „s članom 9.9“.

Član 95.

U članu 11.9 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a riječi: „svake četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „obavezno svakih osam godina“.

Iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3), (4), (5) i (6) koji glase:

„(2) Narodna skupština Republike Srpske, u roku od 90 dana od održavanja konstituirajuće sjednice, imenuje Komisiju za reviziju izbornih jedinica iz stava (1) koja će raditi u skladu s Poslovníkom Narodne skupštine Republike Srpske.

(3) Za potrebe revizije izbornih jedinica, Komisija za reviziju izbornih jedinica zatražit će informacije od relevantnih institucija, uključujući, između ostalog, Centralnu izbornu komisiju BiH, Agenciju za statistiku RS i IDDEEA-u.

(4) Najkasnije 180 dana od osnivanja, Komisija za reviziju izbornih jedinica dostavlja izvještaj Narodnoj skupštini Republike Srpske, s preporukama i obrazloženjima za svaku promjenu broja mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici ili promjenu granica izbornih jedinica u skladu s principima opisanim u stavu (1) ovog člana.

(5) Ako Komisija za reviziju izbornih jedinica ne bude osnovana ili ne dostavi izvještaj na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske, u skladu sa st. (2), (3) i (4) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH će, u skladu s ovlaštenjima iz člana 2.9 tačka (19) ovog zakona, u roku od 30 dana, dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za promjenu broja mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici ili promjenu granica izbornih jedinica u skladu s principima opisanim u stavu (1) ovog člana.

(6) U roku od 60 dana od dana prijema izvještaja iz stava (4) ovog člana ili inicijative iz stava (5) ovog člana, Narodna skupština Republike Srpske razmatra izvještaj i preporuke na sjednici.“

Član 96.

U Poglavlju 13 (Kantonalne skupštine, općinska vijeća, odnosno skupštine općina i gradska vijeća, odnosno skupštine grada) član 13.2 mijenja se i glasi:

„Član 13.2

(1) Broj članova općinskog i gradskog vijeća odnosno skupštine općine i skupštine grada je sljedeći:

- a) između 11 i 17 članova - za općine odnosno gradove s brojem birača upisanih u Centralni birački spisak manjim od 8.000;
- b) između 17 i 25 članova - za općine odnosno gradove s brojem birača upisanih u Centralni birački spisak između 8.000 i 20.000;
- c) između 25 i 29 članova - za općine odnosno gradove s brojem birača upisanih u Centralni birački spisak između 20.000 i 100.000;
- d) između 29 i 31 člana - za općine odnosno gradove s brojem birača upisanih u Centralni birački spisak većim od 100.000.

(2) Centralna izborna komisija BiH obavještava tijela iz stava (1) ovog člana o broju birača upisanih u Centralni birački spisak za svaku pojedinu osnovnu izbornu jedinicu s ciljem obaveznog usklađivanja statuta gradova odnosno općina u roku od 90 dana prije dana raspisivanja izbora.“

Član 97.

Član 13.3 mijenja se i glasi:

„Član 13.3

Broj članova kantonalne skupštine je sljedeći:

- a) između 21 i 25 članova - za kantone s brojem birača registriranih u Centralni birački spisak manjim od 75.000;
- b) između 25 i 29 članova - za kantone s brojem birača registriranih u Centralni birački spisak između 75.000 i 150.000;
- c) između 29 i 31 člana - za kantone s brojem birača registriranih u Centralni birački spisak između 150.000 i 200.000;
- d) između 31 i 35 članova - za kantone s brojem birača registriranih u Centralni birački spisak većim od 200.000.”

Član 98.

U članu 13.7 iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

„(4) U slučaju da kandidat za načelnika odnosno gradonačelnika od dana štampanja glasačkih listića do dana izbora umre, bude mu donesena pravosnažna sudska presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže ili mu bude donesena pravosnažna sudska odluka kojom je lišen potpune poslovne sposobnosti, Centralna izborna komisija BiH omogućit će političkom subjektu koji ga je nominirao da u roku od 48 sati od nastupanja navedenih okolnosti dostavi Centralnoj izbornoj komisiji BiH ime zamjenskog kandidata, te ako je neophodno, raspisuje odgođene izbore, u skladu s članom 14.2 ovog zakona.

(5) U slučaju da kandidat za načelnika odnosno gradonačelnika, koji je osvojio najveći broj glasova na izborima, od dana izbora do dana uručenja mandata umre, bude mu izrečena pravosnažna sudska presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže ili mu bude donesena pravosnažna sudska odluka kojom je lišen potpune poslovne sposobnosti, neće mu biti uručen mandat te će Centralna izborna komisija BiH raspisati prijevremene izbore, u skladu s članom 14.3 ovog zakona.“

Član 99.

U članu 13.10 stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Članove gradskog vijeća, odnosno skupštine grada biraju birači upisani u Centralni birački spisak te općine/grada, odnosno općinska vijeća, odnosno skupštine općina koje sačinjavaju taj grad.“

U istom članu iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Centralna izborna komisija BiH donosi podzakonski propis kojim se regulira način provođenja ovih izbora.“

Član 100.

U Poglavlju 14 (Ponovni, odgođeni i prijevremeni izbori) u članu 14.1 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a riječi: „najkasnije 14 dana od dana pravosnažnosti odluke Centralne izborne komisije BiH o poništenju izbora“ brišu se.

U istom članu dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Centralna izborna komisija BiH raspisuje ponovljene izbore, u pravilu, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke o poništenju izbora.“

Član 101.

U članu 14.2 u stavu (4) briše se interpunkcijski znak tačka, dodaju se zarez i riječi: „osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.“

Član 102.

Naziv Poglavlja 15 koji glasi: „FINANSIRANJE KAMPANJE“ mijenja se i glasi: „FINANSIRANJE POLITIČKIH SUBJEKATA“.

Član 103.

Član 15.1 mijenja se i glasi:

„Član 15.1

Sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje politička stranka i nezavisni kandidati koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima osiguravaju iz izvora propisanih Zakonom o finansiranju političkih stranaka i na način propisan ovim zakonom.“

Član 104.

Iza člana 15.1 dodaju se novi čl. 15.1a, 15.1b, 15.1c i 15.1d koji glase:

„Član 15.1a

(1) Politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima dužni su, u vrijeme podnošenja prijave za ovjeru za učešće na izborima, Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti finansijski izvještaj za period koji počinje tri mjeseca prije dana podnošenja prijave za ovjeru. Osim toga, u roku od trideset dana od dana objavljivanja izbornih rezultata u „Službenom glasniku BiH“, podnosi se i finansijski izvještaj za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata izbora. Ovi izvještaji sadrže podatke o:

- a) raspoloživoj gotovini;
- b) svim prihodima i rashodima, zasnovanim na članarini, transparentnim priložima iz inozemstva, priložima fizičkih i pravnih lica, priložima u obliku robe i usluga (u daljnjem tekstu: prilozi u naturi), prihodima na vlastitu imovinu i preduzetničkim aktivnostima, u skladu s odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, kreditima, pozajmicama, donacijama, olakšicama, povratu novca, ostalim materijalnim troškovima i ostalim izvorima prihoda za period izvještavanja koji odredi Centralna izborna komisija BiH;

- c) identitetu lica ili izvora uplate i doprinosa u naturi, kao i identitetu lica koje je primilo takvu uplatu, u iznosu većem od stotinu (100) konvertibilnih maraka, zajedno s datumom i iznosom takve uplate;
 - d) ukupnom iznosu svih dospjelih dugovanja i ukupnom iznosu isplata po sljedećim osnovama: troškovi štampanja plakata i plakatiranja, troškovi štampanja predizbornih oglasa, proglaša, saopćenja i sl. u javnim glasilima i putem interneta, troškovi organizacije i održavanja predizbornih skupova i troškovi štampanja, reprodukcije i slanja predizbornog materijala koji se šalje biračima i
 - e) iznosu i vrsti neizmirenih dugova i obaveza koje duguje podnosilac izvještaja ili koje treća lica duguju podnosiocu izvještaja, a u slučaju da su takvi dugovi i obaveze izmireni za manji iznos od njihovog prijavljenog iznosa ili vrijednosti i izjavu koja se odnosi na okolnosti i uslove pod kojima su takvi dugovi ili obaveze otpisani.
- (2) Prijava za učešće na izborima političke stranke i nezavisnog kandidata neće biti ovjerena ako politička stranka i nezavisni kandidat ne podnese finansijski izvještaj za period koji počinje tri mjeseca prije početka perioda za podnošenje prijave za ovjeru.

Član 15.1b

- (1) Politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima dužni su otvoriti poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu s članom 4.4 stav (1) ovog zakona.
- (2) Račun za finansiranje izborne kampanje otvara centrala, odnosno glavni odbor političke stranke.
- (3) Poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje politička stranka i nezavisni kandidat dužni su otvoriti najkasnije s danom podnošenja prijave za ovjeru za učešće na izborima, a najranije ga mogu otvoriti tri mjeseca prije dana podnošenja prijave za ovjeru.
- (4) Sredstva koja politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima namjeravaju utrošiti za izbornu kampanju moraju biti uplaćena na poseban račun za finansiranje izborne kampanje.
- (5) Na poseban račun za finansiranje izborne kampanje ne smiju se primati druge uplate, osim onih namijenjenih za finansiranje izborne kampanje, niti se sredstva s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne kampanje.

(6) Ako nakon uplate svih transakcija, u skladu s ovim zakonom, na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje političke stranke preostanu neutrošena sredstva, ona se uplaćuju na transakcijski račun centrale političke stranke.

(7) Ako sredstva na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje nisu dovoljna za izmirenje troškova, politička stranka je obavezna da neizmirene obaveze po osnovu troškova izborne kampanje plati s računa centrale političke stranke.

(8) Ako nakon završetka svih transakcija, u skladu s ovim zakonom, na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje nezavisnog kandidata preostanu neutrošena sredstva, ona se vraćaju svim izvorima ili donatorima. Povrat preostalih sredstava je srazmjernan iznosima uplata ili datih donacija.

Član 15.1c

(1) Kada dvije ili više političkih stranaka nastupaju u okviru koalicije, za troškove kampanje mogu koristiti poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje jedne od političkih stranaka, članica koalicije, što se uređuje međusobnim sporazumom političkih stranaka koji se dostavlja i deponira u Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Sredstva koja je pojedina politička stranka obavezna uplatiti na poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje u skladu sa zaključenim međusobnim sporazumom ne smatraju se donacijom ni prihodom političke stranke koja je otvorila poseban račun za finansiranje izborne kampanje.

(2) Politička stranka može drugoj političkoj stranci dati pozajmicu za finansiranje izborne kampanje na osnovu međusobnog sporazuma, uplatom na poseban račun za finansiranje izborne kampanje. Pozajmica koju je politička stranka na osnovu međusobnog sporazuma dala drugoj političkoj stranci te povrat pozajmice na centralni račun političke stranke koja je dala pozajmicu ne smatra se donacijom.

(3) Sporazum o pozajmici s jasno definiranim rokom povrata pozajmice obavezno se dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Član 15.1d

(1) Politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima dužni su, u vrijeme podnošenja prijave za ovjeru za učešće na

izborima, Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti izvještaj o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje za period od njegovog otvaranja do dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore.

(2) Prijava za učešće na izborima političke stranke i nezavisnog kandidata neće biti ovjerena ako politička stranka i nezavisni kandidat ne podnese izvještaj o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje za period od njegovog otvaranja do dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore.

(3) Tri dana prije dana održavanja izbora, unosom u elektronsku aplikaciju podnosi se izvještaj o prometu transakcijskog računa za finansiranje izborne kampanje; novčanim i nenovčanim donacijama, kao i identitet donatora, zajedno s datumom i iznosom takve uplate; izvještaj o troškovima (rashodima) izborne kampanje, kao i računima dobavljača i izvršilaca usluga, s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvještaja.

(4) U roku od 30 dana od dana objavljivanja izbornih rezultata u „Službenom glasniku BiH“, unosom u elektronsku aplikaciju podnosi se finansijski izvještaj o prometu transakcijskog računa za finansiranje izborne kampanje, izvorima finansiranja izborne kampanje, troškovima (rashodima) izborne kampanje za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana potvrđivanja rezultata izbora, kao i iznosu i vrsti neizmirenih dugova za troškove izborne kampanje.“

Član 105.

U članu 15.3 u stavu (2) riječi: „tri dana“ zamjenjuju se riječima: „15 dana“ u cijelom stavu.

Član 106.

U članu 15.5 iza riječi „izvještajima“ dodaju se riječi: „putem internetske stranice Centralne izborne komisije BiH“.

Član 107.

U članu 15.7 u stavu (1) riječ „Kandidati“ zamjenjuje se riječima: „Izabrani zvaničnici“.

Član 108.

U članu 15.8 u stavu (1) riječ „Kandidati“ zamjenjuje se riječima: „Izabrani zvaničnici“, a iza riječi: „Službenom glasniku BiH“ dodaju se riječi: „elektronski i“. U istom članu u stavu (2) iza broja 1) dodaje se broj 2).

Član 109.

Član 15.9 mijenja se i glasi:

„Član 15.9

(1) Centralna izborna komisija BiH izjave o ukupnom imovinskom stanju objavljuje na internetskoj stranici Centralne izborne komisije BiH.

(2) Centralna izborna komisija BiH nije odgovorna za tačnost podataka koji se odnose na podatke sadržane u obrascu.

(3) Centralna izborna komisija BiH podzakonskim aktom uređuje formu i sadržaj izjave o imovinskom stanju, kao i rokove i način dostave.“

Član 110.

U članu 15.10 stav 1 iza riječi „spiska“ dodaju se riječi: „zaključenog 45 dana prije dana održavanja izbora“.

Član 111.

Naziv Poglavlja 16 koji glasi: „MEDIJI U IZBORNOJ KAMPANJI“ mijenja se i glasi: „MEDIJI“.

Član 112.

U članu 16.1 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1).

U istom članu iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Mediji koji se opredijele za izvještavanje o izbornoj kampanji dužni su osigurati javnost i transparentnost informacija o svom vlasništvu.“

Član 113.

Član 16.2 mijenja se i glasi:

„Član 16.2

(1) Elektronski mediji pratit će predizborne aktivnosti i pridržavat će se principa izbalansiranosti, pravičnog pristupa i vremena, ravnopravnosti, pravičnosti i nepristrasnosti.

(2) Ako elektronski mediji ne postupe u skladu sa stavom (1) ovog člana, organi za provođenje izbora ovlašteni su dostaviti prijavu Regulatornoj agenciji za komunikacije na daljnje postupanje.“

Član 114.

U članu 16.3 iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

„(4) U slučaju kršenja odredbi ovog člana, organi za provođenje izbora ovlašteni su da podnesu prijavu Regulatornoj agenciji za komunikacije na nadležno postupanje.

(5) Centralna izborna komisija BiH provodi postupak utvrđivanja odgovornosti kandidata za kršenje odredbi ovog člana.“

Član 115.

U članu 16.4 iza riječi „uravnoteženosti“ dodaju se riječi: „pravičnog pristupa i vremena“.

Član 116.

U članu 16.5 u stavu (2) riječi: „izborne kampanje“ zamjenjuju se riječima: „izbornog perioda“.

Član 117.

U članu 16.8 u stavu (2) iza riječi „utvrđeni“ dodaje se riječ „posebni“.

Član 118.

U članu 16.11 u stavu (2) iza riječi „šutnje“ dodaju se riječi: „koja počinje“.

Član 119.

U članu 16.13 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a tačka c) mijenja se i glasi:

„c) oglašavanje uključuje bilo kakvu diskriminaciju ili predrasude na osnovu spola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, posebnih potreba, dobi, seksualne orijentacije, društvenog porijekla, kao i svaki drugi sadržaj koji ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje njegovih prava i sloboda na ravnopravnoj osnovi;“.

Iza tačke c) dodaju se nove tačke d), e) i f) koje glase:

“d) se oglašavanjem ponižava, zastrašuje ili podstiče na mržnju, nasilje ili diskriminaciju protiv lica ili grupe na osnovu spola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, posebnih potreba, dobi, seksualne orijentacije, društvenog porijekla ili na osnovu bilo koje druge okolnosti koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje njegovih prava i sloboda na ravnopravnoj osnovi;

e) oglašavanje uključuje zloupotrebu djece u političke svrhe u skladu s međunarodnim standardima i

f) je oglašavanje u suprotnosti sa ostalim propisima Regulatorne agencije za komunikacije BiH.“

U istom članu iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

„(2) Ako elektronski mediji smatraju da sadržaj naručenog plaćenog političkog oglašavanja potpada pod stav (1) tač. c), d), e) i f) ovog člana, mogu se obratiti Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH koja će izdati obavezujuće mišljenje u vezi sa sadržajem.

(3) Ako elektronski mediji odbiju objavu plaćenog političkog oglašavanja, navodeći razloge iz stava (1) tač. c), d), e) i f) ovog člana, politički subjekt čiji oglas je odbijen ima pravo obratiti se Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH koja će izdati obavezujuće mišljenje u vezi sa sadržajem.

(4) Obavezujuće mišljenje iz st. (2) i (3) ovog člana Regulatorna agencija za komunikacije BiH izdaje najkasnije u roku od 48 sati i dostavlja ga na znanje Centralnoj izbornoj komisiji BiH.“

Član 120.

U članu 16.14 u stavu (1) riječi: „u periodu od 30 dana prije dana održavanja izbora“ zamjenjuju se riječima: „u periodu izborne kampanje“.

U istom članu u stavu (2) riječi: „u periodu od 30 dana prije dana održavanja izbora“ zamjenjuju se riječima: „u periodu izborne kampanje“.

U istom članu u stavu (3) riječi: „Zabranjeno je vođenje izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija koja je stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na muškarce i/ili žene ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje na osnovu spola ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitih spolova“ brišu se.

U istom članu iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Zabranjeno je u izbornom periodu putem elektronskih i štampanih medija plasirati stereotipni i uvredljivi sadržaj u odnosu na žene i muškarce.“

Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (5) i (6).

U dosadašnjem stavu (5), koji postaje stav (6), riječi: „u periodu od 30 dana prije dana održavanja izbora“ zamjenjuju se riječima: „u periodu izborne kampanje“.

Član 121.

Iza člana 16.14 dodaju se novi čl. 16.14a i 16.14b koji glase:

„Član 16.14a

Odredba člana 16.14 st. (3) i (5) shodno se primjenjuje na privatne elektronske medije, onlajn medije, društvene mreže ili bilo koji oblik javnog oglašavanja.

Član 16.14b

Politički subjekti mogu u toku izborne kampanje voditi kampanju i putem interneta.“

Član 122.

U članu 16.16 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Za kršenje odredbi iz ovog poglavlja od strane političkih subjekata nadležna je Centralna izborna komisija BiH.“

Član 123.

Član 16.17 mijenja se i glasi:

„Član 16.17

Politički subjekti svoje primjedbe na sadržaj u štampanim i onlajn medijima u vezi s praćenjem izborne kampanje upućuju Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini i onlajn medijima.“

Član 124.

Iza člana 16.17 dodaju se novi čl. 16.17a i 16.17b koji glase:

„Član 16.17a

U slučaju da politički subjekt iznosi lažne informacije putem elektronskih medija i interneta koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače, Centralna izborna komisija BiH ovlaštena je da provede postupak.

Član 16.17b

(1) Politički subjekti dužni su svojim kandidatkinjama na izborima osigurati jednaku zastupljenost za prezentiranje njihovog programa i programa političkog subjekta na javnom radiotelevizijskom servisu u toku izborne kampanje.

(2) Privatni elektronski mediji omogućit će pod jednakim uslovima prezentiranje iz stava (1) ovog člana.

(3) U slučaju kršenja odredbi ovog člana, kandidatkinja ima pravo da podnese prijavu Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH.“

Član 125.

U Poglavlju 17. (izborni posmatrači) u članu 17.1 u stavu (2) iza riječi: „biračkim mjestima i“ dodaje se riječ „glavnim“.

Član 126.

U članu 17.2 stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Posmatrači neće ometati izborne aktivnosti i poštivat će tajnost glasanja. Jedan predstavnik može biti prisutan na javnom sastanku izborne komisije, u centru za birački spisak, biračkom mjestu ili drugim relevantnim mjestima, kako je utvrdila Centralna izborna komisija BiH.“

U istom članu iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Posmatranje brojanja glasova u centru za brojanje osigurat će se na način da za svakim stolom na kome se vrši brojanje svi akreditirani subjekti mogu imati po jednog posmatrača sve vrijeme brojanja, kao i posmatranja svih ostalih izbornih aktivnosti u centru za brojanje.“

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 127.

U članu 17.8 riječ „prigovor“ zamjenjuje se riječu „žalba“, a riječi: „koja će ga“ zamjenjuju se riječima: „koja će žalbu“.

Član 128.

U članu 17.9 u stavu (1) iza riječi „formi“ dodaju se riječi: „ili elektronski“.

Član 129.

U Poglavlju 18 (Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine) član 18.3 briše se.

Član 130.

U članu 19.8 u stavu (1) u tački 3. riječi: „(član 2.13 tačka 4)“ zamjenjuju se riječima: „(član 2.13 tačka 5)“.

U članu 19.8 u stavu (1) u tački 4. riječi: „(član 2.13 tačka 5)“ zamjenjuju se riječima: „(član 2.13 tačka 6)“.

U članu 19.8 u stavu (1) u tački 5. riječi: „(član 2.13 tačka 7)“ zamjenjuju se riječima: „(član 2.13 tačka 8)“.

U članu 19.8 u stavu (1) u tački 6. iza riječi: „stav (3)“ dodaju se riječi: „i stav (5)“.

U članu 19.8 u stavu (1) u tački 13. iza riječi: „član 5.3 stav (3)“ dodaju se riječi: „i član 5.3a stav (2)“.

U članu 19.8 u stavu (1) dodaju se nove tač. od 23. do 25. koje glase:

„23. ne udalji lica koja remete red na biračkom mjestu (član 5.6 stav (3));

24. dozvoli donošenje na biračko mjesto političkih obilježja i simbola (član 5.6 stav (5));

25. ne istakne na vidno mjesto spisak članova biračkog odbora s nazivima političkih subjekata koji su ih predložili (član 5.8 tačka 5);”.

U članu 19.8 dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

“(4) Za povrede iz stava (1) tač. 23, 24. i 25. ovog člana kaznit će se članovi biračkog odbora novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 3.000,00 KM.

(5) Za povrede iz stava (1) tač. 23, 24. i 25. ovog člana kaznit će se i politički subjekt novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.“

Član 131.

U članu 19.9 u stavu (1) dodaju se nove tač. od 23. do 28. koje glase:

„23. njegov kandidat ne podnese ostavku na položaj ili ne postupi u skladu sa zakonom kojim se uređuje njegov status (član 1.8 stav (4));

24. u roku od 15 dana od dana izbora ne ukloni sve oglase, plakate, postere i druge slične materijale korištene u svrhu izborne kampanje (član 7.2 stav (4));

25. uživa povlašten položaj u elektronskim medijima i koristi javnu funkciju za sticanje povlaštenog položaja u elektronskim medijima (član 16.3);

26. vodi izbornu kampanju u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje (član 16.14 stav (3));

27. u elektronskim i štampanim medijima plasira stereotipe i sadržaj uvredljiv za muškarce i žene (član 16.14 stav (4));

28. putem elektronskih medija ili interneta širi netačne informacije koje mogu podrivati integritet izbornog procesa i pogrešno informirati birače (član 16.17a).”

U članu 19.9 dodaju se novi st. (7) i (8) koji glase:

„(7) Za povrede iz stava (1) tač. 23, 24, 25, 26. i 27. ovog člana koje počini pristalica političkog subjekta kaznit će se taj politički subjekt.

(8) Za povrede iz stava (1) tač. 23, 24, 25, 26. i 27. ovog člana kaznit će se i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.“

Član 132.

Iza člana 20.15 dodaje se novi član 20.15a koji glasi:

„Član 20.15a

(1) Potpuna primjena odredbi ovog zakona koje se odnose na uvođenje izbornih tehnologija, koje uključuje elektronsko brojanje glasačkih listića i elektronsku identifikaciju birača, počet će na Općim izborima u BiH 2026. godine.

(2) Sticanje tehničkih uslova obuhvata izradu studije izvodljivosti, nabavku potrebne opreme i provođenje pilot-projekta, kao i sve druge dodatne aktivnosti s ciljem osiguranja integriteta i funkcionalnosti izbornih tehnologija u izbornom procesu.

(3) Centralna izborna komisija BiH posebnim pravnim aktom utvrđuje sticanje tehničkih uslova za početak primjene izbornih tehnologija u izbornom procesu u BiH, o čemu informaciju dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.“

Član 133.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sadržan je u odredbi IV. 4. a) Ustava BiH po kojem je Parlamentarna skupština BiH nadležna za donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva BiH ili za izvršenje funkcija Parlamentarne skupštine BiH, prema Ustavu BiH.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona su unapređenje izbornog procesa u cjelini, te jačanje povjerenja građana u izborni proces. Predloženim izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH nastoje se otkloniti nepravilnosti u izbornom procesu koje su uočene prilikom održavanja izbora i na koje su u svojim izvještajima ukazivali Centralna izborna komisija BiH, Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i druge domaće i međunarodne organizacije koje se bave praćenjem izbornog procesa. Predložene izmjene i dopune Izbornog zakona BiH predstavljaju napredak u izbornom procesu, a odnose se, između ostalog, na tehnička pitanja, uvođenje novih pojmova i definicija radi pojašnjenja i daljnje standardizacije tumačenja specifičnih odredbi Izbornog zakona, načina formiranja biračkih odbora i sprečavanja zloupotrebe izbora članova biračkih odbora, sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u svrhe kampanje, stvaranje pretpostavki za uvođenje elektronske identifikacije birača i elektronskog brojanja glasova, uvođenje instituta mirovanja mandata, bolje kontrole vođenja kampanje, poboljšanje kontrole finansiranja kampanje i političkih stranaka, osiguravanje jednakosti glasova kroz reviziju granica izbornih jedinica, te povećanje iznosa kazni radi snažnijeg efekta odvraćanja od kršenja odredbi zakona.

III. PRINCIPI NA KOJIMA JE ZAKON ZASNOVAN

Osnovni principi na kojima počiva ovaj zakon je jačanje integriteta izbornog procesa, povećanje transparentnosti, te osiguranje održavanja fer i poštenih izbora.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u budžetu institucija u dijelu koji se odnosi na predložena rješenja koja se odnose na postojeće odredbe Zakona u smislu njihovog normativno-tehničkog unapređenja.

Potrebno je osigurati neophodna finansijska sredstva u budžetu institucija BiH za provođenje odredbi Zakona koje predviđaju uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces BiH, a koje obuhvataju izradu studije izvodljivosti, nabavku potrebne opreme i provođenje pilot-projekta, kao i sve druge dodatne aktivnosti s ciljem osiguravanja funkcionalnosti izbornih tehnologija u izbornom procesu, koje su navedene u članu 133. Prijedloga zakona.

Potreban iznos je moguće utvrditi tek nakon izrade studije izvodljivosti.

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE

Odredbe koje se mijenjaju odnosno dopunjuju

POGLAVLJE 1

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.1a

Pojedini izrazi korišteni u ovom Zakonu znače:

- 1) "Politički subjekt" podrazumijeva političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjerenu za učešće na izborima u skladu s ovim Zakonom.
- 2) "Izborna jedinica" podrazumijeva:
 - a. osnovnu izbornu koja podrazumijeva općinu, grad Banju Luku, Brčko distrikt BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja Grada Mostara u kojoj se bira i konstituše ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - b. kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituše ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - c. entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar sebe imaju višečlane izborne jedinice i
 - d. entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira državni nivo vlasti.
- 3) "Višečlana izborna jedinica" podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira više od jednog a manje od ukupnog broja predstavnika za određeni nivo vlasti.
- 4) "Izborni ciklus" podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na određeni nivo vlasti.
- 5) "Izborni prag" podrazumijeva određen procenat osvojenih glasova (važećih glasačkih listića) koji mora osvojiti politički subjekt da bi stekao pravo učešća u raspodjeli mandata.
- 6) "Izborna kampanja" podrazumijeva radnje i postupke u periodu utvrđenom ovim Zakonom u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način upoznaje birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore.
- 7) "Kompenzacijski mandati" podrazumijevaju mandate koji se raspodjeljuju na liste političkih stranaka ili koalicija prema broju dobijenih važećih glasova i služe da kompenzuju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine višečlane izborne jedinice u entitetu."
- 8) "Pripadnik nacionalne manjine" podrazumijeva državljanina Bosne i Hercegovine koji ne pripada nijednom od tri konstitutivna naroda. Nacionalnu manjinu čine ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja."

- 9) "Raseljeno lice" podrazumijeva državljanina Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog lica utvrdio nadležni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom.
- 10) "Izbjeglo lice" podrazumijeva državljanina Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i boravi u inostranstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH.
- 11) "Parlamentarna stranka" podrazumijeva političku stranku koja je zastupljena u predstavničkim ili zakonodavnim organima vlasti.
- 12) "Izborni period" podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora.
- 13) "Izborna godina" je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predviđeno održavanje izbora.
- 14) "Birač" je, u smislu ovog Zakona, državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak.
- 15) "Glasač" je, u smislu ovog Zakona, državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak i koji je ostvario aktivno biračko pravo.

Član 1.2

- (1) Sredstva za provedbu izbora su sredstva za materijalne troškove i sredstva za naknade za rad organa za provođenje izbora.
- (2) Sredstva za materijalne troškove su sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja organa za provođenje izbora iz člana 2.9 i člana 2.13 ovog Zakona i Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna izborna komisija BiH), kojom se utvrđuje nadležnost izbornih komisija entiteta, a u skladu s članom 2.21 ovog Zakona.
- (3) Sredstva za naknade za rad organa za provođenje izbora su sredstva utvrđena u članu 2.12 stav (9) i člana 2.19 stav (16) i (17) ovog Zakona.

Član 1.2a

- (1) U budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet BiH) osiguravaju se sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 stav (17) ovog Zakona.
- (2) U budžetu entiteta i kantona osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja izbornih organa iz člana 2.21 ovog Zakona u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH kojom se utvrđuje nadležnost ovih izbornih organa, kao i nedostajuća sredstva za finansiranje obaveza iz stava (3) ovog člana.
- (3) U budžetu općina i grada osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja općinskih

izbornih komisija iz člana 2.13 i sredstva za naknade iz člana 2.12 stav (9) i člana 2.19 stav (16) ovog Zakona.

(4) U budžetu Brčko distrikta osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja izborne komisije Brčko distrikta i sredstva za naknade za rad izborne komisije i biračkih odbora Brčko distrikta u skladu sa Izbornim zakonom Brčko distrikta.

(5) Sredstvima za vršenje ovlaštenja i provođenje izbora samostalno raspolaže u okviru odobrenog budžeta izborna komisija iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana, koja je ovlaštena odrediti način korištenja sredstava i provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem.

(6) Ukupan iznos sredstava za provođenje izbora predviđen odgovarajućim budžetima, institucije iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog člana moraju staviti na raspolaganje najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora.

Član 1.3

Izbor članova svih organa vlasti vrši se na osnovu slobodnih izbora, općeg i jednakog biračkog prava direktno od birača tajnim glasanjem, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Član 1.7

Nijedno lice koje je na izdržavanju kazne koju je izrekao Sud Bosne i Hercegovine, sud Republike Srpske ili sud Federacije Bosne i Hercegovine i sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ili koje se nije povinovalo naredbi da se pojavi pred Sudom Bosne i Hercegovine, sudom Republike Srpske ili sudom Federacije Bosne i Hercegovine i sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju razmatrao je njegov dosije prije hapšenja i utvrdio da zadovoljava međunarodne pravne standarde, ne može biti upisano u Centralni birački spisak, niti može biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 1.7a

Nijedno lice koje je na izdržavanju kazne koju je izrekao sud druge zemlje ili lice koje se nije povinovalo naredbi da se pojavi pred sudom druge zemlje zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji razmatrao je njegov dosije prije hapšenja i utvrdio da zadovoljava međunarodne pravne standarde, ne može biti upisano u Centralni birački spisak, niti može biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu dužnost na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 1.8

(1) Sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioci i njihovi zamjenici, ombudsmeni i njihovi zamjenici, članovi sudova/domova/vijeća za ljudska prava, notari, policijski službenici, državni službenici, generalni revizori i zamjenici generalnog revizora u institucijama u Bosni i Hercegovini i guverner i viceguverneri Centralne banke BiH, pripadnici Oružanih snaga BiH, pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kao i diplomatski i konzularni predstavnici BiH u inostranstvu, koji imaju diplomatski status u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima (iz 1961.godine), mogu se kandidovati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima koji regulišu njihov status. Ako Centralna izborna komisija BiH utvrdi da lice iz ovog stava nije podnijelo ostavku na položaj ili nije postupilo u skladu sa zakonom kojim se reguliše njegov status u periodu od ovjere kandidature do štampanja glasačkih listića izvršit će se uklanjanje imena ovog lica sa ovjerenih kandidatskih listi, a ako se isto utvrdi nakon štampanja glasačkih listića, takvom licu neće biti dodijeljen mandat ako ga osvoji.

(2) Ako delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine istovremeno ima mandat člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske ili kantonalne skupštine, dužan je u roku od tri dana u pisanom obliku obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH za koji se mandat odlučio, čime mu drugi mandati koje ima prestaju.

(3) Ako delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine stekne pravo na mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske ili kantonalnoj skupštini u skladu sa članom 9.10 ovog Zakona, a u pisanom obliku u roku od tri dana ne obavijesti Centralnu izbornu komisiju BiH o odricanju tog prava, mandat mu neće biti dodijeljen, već će biti dodijeljen sljedećem kvalificiranom kandidatu s liste iste izborne jedinice u skladu sa članom 9.8 stav

(2) ovog Zakona. Ako se nakon upita Centralne izborne komisije BiH delegat odluči za korištenje tog prava, prestaje mu mandat delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

(4) Jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu dužnost ili najviše jednu neposredno i jednu posredno izabranu dužnost, osim ako ovim Zakonom nije drugačije regulisano. Nespojivo je istovremeno vršenje ovih funkcija sa vršenjem funkcija u izvršnim organima vlasti, osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu. Također je nespojivo istovremeno vršenje više od jedne funkcije u izvršnim organima vlasti.

(5) Jedno lice ne može istovremeno vršiti javnu izabranu funkciju u Bosni i Hercegovini i javnu izabranu ili politički imenovanu funkciju u drugoj državi. Nosilac izborne ili politički imenovane funkcije u drugoj državi dužan je, u roku od 48 sati nakon potvrde njegovog mandata u Bosni i Hercegovini, vratiti jedan od ova dva mandata. Nosilac javne izborne funkcije u Bosni i Hercegovini,

koji je izabran ili imenovan na politički imenovanu funkciju u drugoj državi, dužan je u roku od 48 sati od izbora ili imenovanja u drugoj državi, vratiti mandat u Bosni i Hercegovini.

(6) Pod izvršnom funkcijom, u smislu ovog člana, podrazumijeva se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući premijera, Vlada Republike Srpske, uključujući predsjednika Vlade, Vlada Brčko Distrikta BiH, kantonalna vlada, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, gradska vlada, načelnik općine, zamjenik načelnika općine, rukovodeći službenici koje je imenovao načelnik općine, te ostale izvršne funkcije utvrđene zakonom.

Član 1.10

(1) Izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

1. danom podnošenja ostavke;
2. ako je opozvan u skladu sa zakonom;
3. danom smrti;
4. danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže;
5. danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti (proglašen mentalno nesposobnim);
6. danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo sa funkcijom izabranog člana određenog organa, kao što je predviđeno zakonom;
7. ako odjavi prebivalište sa područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak da glasa i u kojoj je izabran, istekom roka od šest mjeseci od dana objave prebivališta, ili
8. ako iz razloga utvrđenih zakonom izgubi pravo da bude biran.

(2) Izabranom članu organa vlasti na bilo kojem nivou prestaje mandat danom nastupanja nekog od razloga za prestanak mandata utvrđenih zakonom. Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu organa vlasti u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana kada su nastupili razlozi za prestanak mandata, odnosno od saznanja o razlogu za prestanak mandata i o tome obavještava organ vlasti u kojem je izabrani član imao mandat.

(3) Ako izabrani član organa vlasti podnese ostavku, dužan je da je podnese na obrascu koji utvrdi Centralna izborna komisija BiH.

Član 1.11

Kandidati svih političkih stranaka, koalicija, liste nezavisnih kandidata, kao i nezavisni

kandidati i drugi učesnici u izbornom procesu, imaju potpunu slobodu da tokom izborne kampanje vrše izborne aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Nadležni organi osigurat će slobodu kretanja kandidata, pristalica i birača tokom cijelog izbornog procesa.

Član 1.13

Prijava za ovjeru za učešće na izborima uključuje izjavu, potpisanu od predsjednika političke stranke, koalicije ili nezavisnog kandidata, da će se ta politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat u svojim aktivnostima pridržavati Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

POGLAVLJE 2 ORGANI ZA PROVEDBU IZBORA

Član 2.1

- (1) Organi nadležni za provođenje izbora su izborne komisije i birački odbori.
- (2) Izborne komisije i birački odbori nezavisni su i nepristrasni u svom radu. Član izborne komisije ili biračkog odbora neće učestvovati u donošenju odluke kada taj član ili član njegove uže porodice ima lični ili finansijski interes, ili ako postoji drugi sukob interesa, koji može dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje nepristrasno. Članovima uže porodice smatraju se članovi porodice u smislu člana 15.7 stav (2) ovog Zakona.
- (3) Svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH obavezni su pomagati organima nadležnim za provedbu izbora.

Član 2.2

- (1) Član izborne komisije i biračkog odbora je lice sa pravom glasa.
- (2) Član izborne komisije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora, a član biračkog odbora je lice sa odgovarajućom stručnom spremom.
- (3) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje koje su kvalifikacije potrebne za člana izborne komisije i biračkog odbora u smislu iz stava (2) ovog člana.
- (4) U sastavu općinske izborne komisije i biračkog odbora osigurat će se zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, osim ako se izborna komisija i birački odbor sastoji od tri člana, kada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.
- (5) Članovi organa za provođenje izbora su obavezni stalno se obrazovati tokom obavljanja mandata u skladu sa planom i programom edukacije koji donosi Centralna izborna komisija BiH.
- (6) Ukoliko član izborne komisije i biračkog odbora u toku mandata ne prisustvuje obuci iz stava (5) ovog člana, bit će razriješen dužnosti.

Član 2.3

- (1) Za člana izborne komisije ili biračkog odbora ne može biti imenovano lice:
1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a ovog Zakona;
 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) ovog Zakona;
 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; i
 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
- (2) Centralna izborna komisija BiH odlučit će da li težina povrede i lična odgovornost u smislu tačke 5. ovog člana čine lice nepodobnim da bude član izborne komisije ili biračkog odbora.

Član 2.5

- (1) Centralna izborna komisija BiH sastoji se od sedam (7) članova: dva (2) iz reda Hrvata, dva (2) iz reda Bošnjaka, dva (2) iz reda Srba i jedan (1) iz reda ostalih.
- (2) Kandidate za Centralnu izbornu komisiju BiH zajednički predlažu članovi komisije za izbor i imenovanje. Kandidati za Centralnu izbornu komisiju BiH bit će pravni stručnjaci sa iskustvom u provođenju izbora i/ili izborni stručnjaci, i ne mogu obavljati dužnost u organima stranke, udruženja ili fondacija koje su organizaciono ili finansijski povezane sa strankom, niti mogu biti uključeni u bilo kakvu stranačku aktivnost.
- (3) Komisija za izbor i imenovanje ima sedam članova od kojih dva imenuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća iz reda članova Vijeća, tri imenuje Administrativna komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz reda članova Komisije iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i dva imenuje predsjednik Centralne izborne komisije BiH iz reda članova Centralne izborne komisije BiH.
- (4) U komisiji za izbor i imenovanje moraju biti zastupljeni konstitutivni narodi, dva Bošnjaka, dva Srbina i dva Hrvata i jedan iz reda ostalih.
- (5) Komisija za izbor i imenovanje sastaje se radi odlučivanja o pitanjima imenovanja koja se regulišu ovim zakonom. Postupak oglašavanja i utvrđivanja prijedloga kandidata provodi se u skladu sa poslovnikom koji donosi komisija za izbor i imenovanje. Odluka o listi kandidata za Centralnu izbornu komisiju BiH donosi se dvotrećinskom (2/3) većinom glasova.

(6) U skladu sa svojom procedurom, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenuje članove Centralne izborne komisije BiH sa liste kandidata. Ako se ova lista ne dostavi Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana prije isteka mandata članova Centralne izborne komisije BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predlaže i imenuje članove Centralne izborne komisije BiH.

(7) Komisija za izbor i imenovanje dužna je dostaviti listu kandidata Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najkasnije 30 dana prije isteka mandata članova Centralne izborne komisije BiH.

(8) U slučaju da član Centralne izborne komisije BiH ne može obavljati funkciju, iz razloga utvrđenih članom 2.15 ovog Zakona, Centralna izborna komisija BiH obavještava Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u tom slučaju imenuje novog člana iz reda istog konstitutivnog naroda, uključujući i ostale, iz kojeg je bio prethodni član. Novi član imenuje se sa kandidatske liste koju je dostavila komisija za izbor i imenovanje.

(9) U slučaju da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ne provede postupak iz stava (6) ovog člana članovi Centralne izborne komisije BiH nastavit će obavljati svoju dužnost do imenovanja novih članova Centralne izborne komisije BiH.

(10) Sredstva za troškove objavljivanja javnog konkursa osiguravaju se u budžetu Centralne izborne komisije BiH.

Član 2.9

Centralna izborna komisija BiH je nezavisan organ koji podnosi izvještaj neposredno Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i čije ovlasti iz nje proizilaze. Centralna izborna komisija BiH:

1. koordinira, nadgleda i reguliše zakonitost rada svih izbornih komisija i biračkih odbora u skladu s ovim Zakonom;
2. donosi administrativne propise za provedbu ovog Zakona;
- 2.a donosi odluku o održavanju neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini, propisanih ovim Zakonom;
3. predlaže budžet za Centralnu izbornu komisiju BiH, i podnosi izvještaj o izvršenju budžeta;
4. odgovorna je za tačnost, ažurnost i ukupni integritet Centralnog biračkog spiska za teritoriju Bosne i Hercegovine;
- 4.a. osigurava statističke evidencije razvrstane po polu, starosti, razvrstani po izbornim jedinicama za svaki dio izbornog procesa;
5. ovjerava političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate za učešće na svim nivoima neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini;
6. potvrđuje i ovjerava kandidatske liste i kandidate za sve nivoe neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim Zakonom;

7. odgovorna je za pravovremeno štampanje, distribuciju i sigurnost glasačkih listića i obrazaca za neposredne izbore na svim nivoima u Bosni i Hercegovini;
8. utvrđuje sadržaj i formu glasačkih listića za sve nivoe neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini;
9. utvrđuje i potvrđuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim Zakonom, ovjerava da su ti izbori provedeni u skladu sa ovim Zakonom i objavljuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim Zakonom;
10. izdaje uvjerenje licima koja su dobila mandat na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim Zakonom;
11. obavještava izbornu komisiju ili birački odbor ili bilo koje drugo tijelo nadležno za provođenje izbora da ne postupaju u skladu s odredbama ovog Zakona, ili da ih krše, i nadležnom organu nalaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
12. objavljuje u službenim glasilima i sredstvima javnog informisanja u Bosni i Hercegovini i van nje, poslovnike, propise i izborne rezultate neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim Zakonom, informacije za birače, te ostale informacije neophodne za provođenje ovog zakona i svih izbornih zakona;
13. obavlja sve izborne aktivnosti za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
14. donosi odluku o prestanku mandata izabranog zvaničnika na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim Zakonom, a vodi i prethodni postupak, gdje je potrebno, o utvrđivanju činjeničnog stanja (u slučaju kada je izabrani zvaničnik podnio ostavku, da je to učinio svojom voljom);
15. provjerava odluku nadležnog organa o prestanku mandata izabranog zvaničnika opozivom, kako bi se osiguralo da je mandat izabranog zvaničnika prestao u skladu s ovim Zakonom,;
16. podnosi godišnji izvještaj Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini, provedbi ovog Zakona i inicira izmjene ovog Zakona; i
17. obavlja sve druge poslove utvrđene zakonom.

Član 2.10

Centralna izborna komisija BiH će poništiti izbore u izornoj jedinici ili na nekom biračkom mjestu, ako ustanovi da je za vrijeme glasanja ili brojanja glasačkih listića došlo do nepravilnosti koje mogu uticati na rezultate izbora.

Član 2.12

- (1) Općinska izborna komisija sastoji se od tri, pet ili sedam članova. Općinska izborna komisija može imati sekretara općinske izborne komisije za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.
- (2) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje broj članova općinske izborne komisije prema broju birača registrovanih u Centralni birački spisak i veličini općine.
- (3) Centralna izborna komisija BiH može koristiti druge kriterije pri utvrđivanju broja članova općinske izborne komisije.
- (4) Član općinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i gradskog vijeća, lica profesionalno

zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 ovog Zakona, a nemaju smetnji iz člana 2.3 ovog Zakona.

(5) Članove općinske izborne komisije imenuje općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na osnovu javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

(6) Članove općinske izborne komisije razrješava općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

(7) Član općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

(8) Općinsko vijeće, odnosno skupština općine imenuje predsjednika iz reda članova općinske izborne komisije iz stava (5) ovog člana, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

(9) Članovi izbornih komisija osnovne izborne jedinice imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje Centralna izborna komisija BiH svojim propisom, tako da se u izbornom periodu ona isplaćuje najviše u visini isplaćenog paušala odbornika, odnosno vijećnika u toj osnovnoj izbornoj jedinici, a izvan izbornog perioda 30% od tog iznosa.

Član 2.13

Općinska izborna komisija:

1. nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak iz člana 3.8 ovog Zakona;
2. određuje biračka mjesta na području općine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;
3. provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;
4. brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini;
5. obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH;
6. odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;
7. odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje;
8. objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji BiH i
9. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.

Član 2.14

(1) Sastav izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. U sastavu izborne komisije nastojat će se osigurati zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, osim ako se izborna komisija sastoji od tri člana kada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.

(2) Ako sastav izborne komisije ne bude u skladu sa stavom (1) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH poništiti će imenovanje članova i o tome izvijestiti organ nadležan za imenovanje. Organ nadležan za imenovanje će u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH izvršiti ponovno imenovanje organa, u skladu sa kriterijem iz stava (1) ovog člana.

(3) Ako izborna komisija ponovo ne bude odgovarajućeg sastava, Centralna izborna komisija BiH imenuje članove izborne komisije u skladu sa stavom (1) ovog člana.

Član 2.15

(1) U slučaju da član izborne komisije podnese ostavku, umre, bude spriječen obavljati funkciju, bude smijenjen sa funkcije člana komisije ili ne može biti član izborne komisije ili biračkog odbora u smislu člana 2.3 ovog Zakona, novi član tog organa imenuje se na način i postupkom kako je propisano članom 2.12 stav (5) ovog Zakona.

(2) Imenovanje novog člana općinske izborne komisije vrši se u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnog člana, a u izbornom periodu općinsko vijeće, odnosno skupština općine imenuje zamjenskog člana općinske izborne komisije, bez provođenja postupka izbora propisanog u članu 2.12 stav (5), ovog Zakona, najkasnije u roku od sedam dana od dana prestanka mandata iz stava (1) ovog člana. Ako se ne izvrši imenovanje novog člana općinske izborne komisije u roku od 30 dana, Centralna izborna komisija BiH može izvršiti imenovanje novog člana općinske izborne komisije. Ako se ne izvrši imenovanje novog ili zamjenskog člana općinske izborne komisije u zakonskom roku, Centralna izborna komisija BiH može izvršiti njihovo imenovanje.

(3) Mandat zamjenskog člana iz stava (2) ovog člana traje do povratka redovnog člana, odnosno do izbora novog člana po postupku propisanom članom 2.12 stav (5) ovog Zakona.

(4) Ukoliko članu izborne komisije mandat ističe u izbornom periodu, mandat mu se produžava do isteka izbornog perioda, odnosno do potvrđivanja rezultata izbora, nakon čega će se izvršiti imenovanje novog člana izborne komisije po postupku propisanom u ovom Zakonu.

Član 2.16

(1) Ako je član općinske izborne komisije duže odsutan iz neopravdanih razloga, onemogućava rad komisije ili krši odredbe ovog Zakona ili druge propise, općinsko vijeće/skupština općine uz prethodno pribavljenu saglasnost Centralne izborne komisije

BiH odnosno Centralna izborna komisija BiH može smijeniti tog člana. U skladu s članom 2.12 stav (5) ovog Zakona, imenovat će se novi član općinske izborne komisije.

(2) Ako je član općinske izborne komisije duže odsutan iz opravdanih razloga, u skladu s članom 2.12 stav (5) ovog Zakona, imenovat će se novi član općinske izborne komisije koji će za vrijeme odsustva zamjenjivati imenovanog člana općinske izborne komisije.

(3) Kao opravdani razlozi odsustva iz prethodnog stava podrazumjevaju se bolest, školovanje, stručno usavršavanje kao i drugi razlozi koje cijeni organ nadležan za imenovanje općinske izborne komisije.

Član 2.19

(1) Birački odbor sastoji se od tri ili pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(2) Predsjednik i članovi biračkog odbora imaju zamjenike.

(3) Predsjednika i članove biračkog odbora kao i njihove zamjenike imenuje općinska izborna komisija najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja izbora.

(4) Na odluku općinske izborne komisije o imenovanju predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika može se uložiti prigovor općinskoj izbornoj komisiji. Na odluku općinske izborne komisije, kojom je odlučeno o prigovoru, može se uložiti žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(5) Politička stranka koja je članica koalicije ili nezavisni kandidat koji je član liste nezavisnih kandidata nema pravo u toj izbornoj jedinici samostalnog učešća u postupku žrijebanja i imenovanja za članove biračkog odbora.

(6) Politička stranka koja je članica više ovjerenih koalicija za različite organe vlasti ima pravo učešća u postupku žrijebanja u sklopu koalicije koja je ovjerena za najviši organ koji uključuje izborne jedinice nižeg organa vlasti.

(7) Ako općinska izborna komisija ne imenuje članove biračkog odbora i njihove zamjenike u skladu sa stavom (3) ovog člana, članove biračkog odbora i njihove zamjenike imenovat će Centralna izborna komisija BiH.

(8) Politički subjekt u toj izbornoj jedinici koji ima ovjerenu kandidatsku listu ili kandidata za učešće na izborima u skladu s ovim Zakonom ima pravo da učestvuje u postupku žrijebanja za dodjelu mjesta u biračkom odboru.

(9) Postupak žrijebanja iz stava (8) ovog člana obavlja općinska izborna komisija u roku koji ne smije biti kraći od 60 dana prije dana održavanja izbora.

(10) Nakon izvršenog žrijebanja, a najkasnije u roku od sedam dana, politički subjekt koji je učestvovao u žrijebanju dostavit će općinskoj izbornoj komisiji imena kandidata za članove biračkog odbora u kojem su osvojili mjesto putem žrijeba.

(11) Ako politički subjekt ne dostavi imena kandidata za članove biračkog odbora u roku iz stava (10) ovog člana, to će se smatrati odustajanjem od dodijeljenog mjesta u biračkom odboru, ili je broj kandidata za članove biračkog odbora predloženih od ovjerene političke stranke manji od broja članova biračkog odbora, općinska izborna komisija samostalno će imenovati članove biračkog odbora, vodeći računa o multietničkom sastavu biračkog odbora, gdje je to moguće.

(12) Postupak žrijebanja provodi se u skladu sa obaveznim uputstvom koje donosi Centralna izborna komisija BiH.

(13) Zabranjena je zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora fiktivnim predstavljanjem kako je propisano članom 7.3 stav (2) ovog zakona.

(14) Samo jedan predstavnik jednog političkog subjekta može biti u sastavu jednog biračkog odbora.

(15) Kandidati koji su imenovani za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora obavezni su da pohađaju posebnu obuku za rad u biračkom odboru koju organizira općinska izborna komisija. Općinska izborna komisija će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim predsjednicima i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate.

(16) Predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora koji su dobili certifikat dužni su učestvovati u obuci članova biračkih odbora, koju organizira općinska izborna komisija. Općinska izborna komisija će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim članovima biračkih odbora i njihovim zamjenicima također dodijeliti certifikate

(17) Članovi biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Odluku o visini ove naknade donosi općinska izborna komisija.

Član 2.20

(1) Birački odbor neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu.

(2) Predsjednik biračkog odbora osigurava da se proces glasanja na biračkom mjestu odvija nesmetano, u skladu s odredbama Poglavlja 5. i 7. ovog Zakona.

POGLAVLJE 3 BIRAČKI SPISAK

Član 3.1

- (1) Centralni birački spisak je evidencija o državljanima BiH koji imaju biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom i formira se, vodi i koristi za potrebe organizacije i provedbu izbora u skladu sa zakonom, za provođenje referenduma, za provođenje opoziva izabranog zvaničnika i izbore organa lokalne samouprave u skladu sa zakonom.
- (2) Centralni birački spisak i izvod iz Centralnog biračkog spiska su javni.
- (3) Pravo uvida u Centralni birački spisak ostvaruje se u skladu sa ovim Zakonom.
- (4) Političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima i kojima je ovjerena kandidatska lista za učešće na izborima u skladu sa ovim Zakonom osigurati se, na njihov zahtjev, izvod iz Centralnog biračkog spiska za nivo vlasti odnosno izbornu jedinicu u kojoj učestvuju na izborima, u elektronskoj obliku ili u ispisu.

Član 3.2

- (1) Centralni birački spisak je jedinstven, stalan i redovno se ažurira.
- (2) U Centralni birački spisak upisuju se državljani Bosne i Hercegovine koji :
 - a) su navršili 18 godina;
 - b) će na dan održavanja izbora navršiti 18 godina;
 - c) imaju biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom, a žive privremeno u inostranstvu i
 - d) imaju biračko pravo u skladu sa članom 20.8 stav (6) ovog Zakona.
- (3) Centralni birački spisak ne sadrži imena državljana Bosne i Hercegovine koja su pravosnažnom odlukom nadležnog organa lišeni potpune poslovne sposobnosti. Ako je ovakvo lice upisano, brisat će se iz Centralnog biračkog spiska, a ako se licu pravosnažnom odlukom nadležnog organa vrati poslovna sposobnost, bit će upisano u Centralni birački spisak.

Član 3.4

- (1) Centralni birački spisak vodi se i obrađuje u elektronskoj formi.
- (2) Evidenciji Centralnog biračkog spiska ili njegovim izvodima pristupa se i podaci se obrađuju istom metodologijom i upotrebom istog kompjuterskog programa, na svim mjestima na kojima se obavljaju poslovi obrade i pribavljaju podaci za potrebe vođenja Centralnog biračkog spiska.
- (3) Evidencija Centralnog biračkog spiska obrađuje se i vodi upotrebom kompjuterske obrade podataka, po jedinstvenoj metodologiji i programu čiji se sadržaj i način korištenja utvrđuje između nadležnog organa Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije BiH.

Član 3.5

- (1) Centralni birački spisak vodi se po službenoj dužnosti.
- (2) Centralna izborna komisija BiH vodi Centralni birački spisak za teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu evidencije nadležnog državnog organa koji vodi registar građana Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjenu podataka, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
- (3) Nadležni državni organ iz stava (2) ovog člana održava i odgovoran je za cjelokupnu tehničku obradu svih podataka značajnih za evidenciju Centralnog biračkog spiska (u daljnjem tekstu: organ koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska).
- (4) Nadležnom organu koji vodi evidencije o državljanima BiH u skladu s odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i Zakona o ličnoj karti državljana BiH podatke dostavljaju:
 - a) nadležni matični ured o smrti građana starijih od 18 godina i
 - b) nadležno ministarstvo Bosne i Hercegovine o ispisu iz državljanstva BiH.
- (5) Organu koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska podatke u skladu s Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjenu podataka kao i odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i Zakona o ličnoj karti državljana BiH dostavlja nadležni organ koji vodi evidencije o promjenama prebivališta i boravišta.
- (6) Organu koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska podatke dostavljaju:
 - a) općinske izborne komisije o biračkim mjestima i
 - b) Centralna izborna komisija BiH i općinske izborne komisije o promjenama biračke opcije.
- (7) Za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za izradu Centralnog biračkog spiska odgovoran je organ nadležan za vođenje službenih evidencija o tim podacima.
- (8) Nadležni matični uredi dužni su da nadležnom organu koji vodi službene evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH dostavi sve promjene koje utiču na ažurnost Centralnog biračkog spiska u pisanoj formi najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je promjena nastala.
- (9) Nadležni organi koji vode službene evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH odgovorni su za ažurnost i ispravnost navedene evidencije, te su dužni da čuvaju dosjee dokumenata, javnih isprava i zahtjeva građana na osnovu kojih se vodi i ažurira Centralni birački spisak i da na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, osiguraju pristup i uvid u ove dokumente.

Član 3.6

(1) Centralna izborna komisija BiH odgovorna je za tačnost, ažurnost i ukupni integritet Centralnog biračkog spiska.

(2) Centralna izborna komisija BiH u vođenju Centralnog biračkog spiska:

- a) obavještava nadležne organe o uočenim nedostacima i preduzima odgovarajuće mjere i radnje radi otklanjanje nepravilnosti i uspostavljanja tačnosti i ažurnosti Centralnog biračkog spiska;
- b) izrađuje izvode iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica Bosne i Hercegovine;
- c) izrađuje izvode iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju van Bosne i Hercegovine;
- d) vodi posebne evidencije o licima kojima je po osnovu zakona oduzeto pravo da glasaju i
- e) zaključuje i potvrđuje konačne izvode iz Centralnog biračkog spiska koji se koristi za izbore.

(3) Izrada izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka b) ovog člana vrši se na osnovu podataka koje dostavljaju nadležni državni organi i podataka koje dostavljaju građani u skladu sa ovim Zakonom.

(4) Izrada izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka c) ovog člana vrši se na osnovu podataka koje ima Centralna izborna komisija BiH i podataka koje dostavljaju građani koji glasaju van Bosne i Hercegovine.

(5) Nadležni organi iz stava (3) i (4) ovog člana odgovorni su za tačnost, ažurnost i blagovremeno dostavljanje podataka koji su potrebni za izradu izvoda iz Centralnog biračkog spiska.

(6) Centralna izborna komisija BiH svojim propisima utvrdit će:

- a) rokove i način za zaključivanje i potvrđivanje konačnog Centralnog biračkog spiska i
- b) rokove za dostavljanje podataka o promjenama u evidencijama raseljenih lica i evidenciji državljana koji glasaju van Bosne i Hercegovine.

Član 3.7

(1) Na osnovu podataka sadržanih u evidenciji Centralnog biračkog spiska, Centralna izborna komisija BiH za svaku osnovnu izbornu jedinicu izrađuje izvod iz Centralnog biračkog spiska koji sadrži podatke o svim biračima sa pravom glasa za tu osnovnu izbornu jedinicu, koji se općinskoj izbornoj komisiji dostavlja najkasnije u roku od 20 dana prije dana održavanja izbora.

(2) Izvod iz Centralnog biračkog spiska vodi se prema mjestu prebivališta državljana Bosne i Hercegovine i to po biračkim mjestima.

(3) Centralna izborna komisija BiH može utvrditi izvod iz Centralnog biračkog spiska i za druge izborne jedinice za koje se provode određeni izbori, za potrebe provođenja postupka opoziva izabranog zvaničnika i za provođenje referendum, na osnovu podataka sadržanih u Centralnom biračkom spisku.

(4) Državljanin Bosne i Hercegovine nalazi se u jednom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, za jednu osnovnu izbornu jedinicu i na jednom biračkom mjestu.

Član 3.10

(1) Evidencija Centralnog biračkog spiska sadrži sljedeće podatke o državljanima Bosne i Hercegovine koji imaju biračko pravo:

- a) prezime i ime i ime jednog roditelja,
- b) datum rođenja,
- c) jedinstveni matični broj,
- d) pol,
- e) naziv općine gdje birač ima prebivalište ili boravište,
- f) adresa prebivališta odnosno boravišta (ulica, kućni broj i mjesto),
- g) naziv općine odnosno izborne jedinice za koju lice ima pravo glasa,
- h) biračka opcija,
- i) biračko mjesto,
- j) datum prijave prebivališta ili boravišta i
- k) rubrika "napomena".

(2) Na osnovu elektronske evidencije Centralnog biračkog spiska, sačinjavaju se izvodi iz Centralnog biračkog spiska.

(3) Formu i sadržaj izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji se koriste za provođenje izbora utvrđuje Centralna izborna komisija BiH.

Član 3.11

Objavljivanje podataka iz Centralnog biračkog spiska i stavljanje sadržaja na uvid javnosti vrši se vodeći računa o principima zaštite ličnih podataka, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Član 3.12 (briše se)

(1) Prebivalište je općina u kojoj se državljanin nastanio sa namjerom da tu stalno živi i gdje je prijava prebivališta izvršena u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu državljanina Bosne i Hercegovine.

(2) Za državljanina Bosne i Hercegovine koji ima status raseljenog ili izbjeglog lica prebivalište je mjesto boravka u kojem je imao prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva koji je izvršila država Bosna i Hercegovina.

Član 3.12a

(1) Birač koji promijeni prebivalište u periodu od 45 dana prije održavanja izbora do dana održavanja izbora naći će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na redovnom biračkom mjestu u općini u kojoj je imao prebivalište do dana promjene prebivališta.

(2) Nadležni organ koji vodi evidenciju o promjenama prebivališta i boravišta vrši provjeru tačnosti podataka o promjeni prebivališta i boravišta, o čemu se sačinjava službeni izvještaj.

Član 3.13

(1) Upis u Centralni birački spisak vrše nadležni organi u skladu sa odredbama člana 3.5 ovog Zakona.

(2) Svaki državljanin BiH ima pravo izvršiti uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska i zahtijevati njegove ispravke ako se radi o ispravci njegovih ličnih podataka. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku organu iz stava (4) ovog člana.

(3) Lični podaci u smislu stava (2) ovog člana su podaci iz člana 3.10 stav (1) tačke a), b), c), e) i j) ovog Zakona.

(4) Ispravke ličnih podataka u Centralnom biračkom spisku vrše se kod nadležnog organa koji je odgovoran za vođenje evidencija o tim podacima.

Član 3.14

Centralna izborna komisija BiH donosi propise kojima utvrđuje način i postupak izrade izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače koji su:

- a) vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta i
- b) zatvorenici ili su vezani za ustanove, a imaju pravo da glasaju.

Član 3.15

(1) Državljanin Bosne i Hercegovine koji privremeno živi u inostranstvu, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, dužan je da za svake izbore podnijeti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Prijava mora biti primljena prije roka koji utvrdi Centralna izborna komisija BiH u periodu nakon raspisivanja izbora. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje, podnosilac prijave prilaže i dokaz o identitetu podnosioca prijave predviđen ovim Zakonom i podatke o tačnoj adresi u inozemstvu, te izjašnjenje o opciji glasanja u DKP-u ili poštom.

(2) Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima status izbjeglog lica iz BiH, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, dužan je da za svake izbore podnijeti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Prijava mora biti primljena prije roka koji utvrdi Centralna izborna komisija BiH u periodu nakon raspisivanja izbora, te sadržavati izjašnjenje o opciji glasanja u DKP-u ili poštom. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje, podnosilac prijave prilaže i:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave predviđen ovim Zakonom;
- b) podatke o tačnoj adresi u inostranstvu i

- c) dokaz o prebivalištu u BiH u skladu sa članom 20.8 ovog Zakona, ako želi da izvrši promjenu u podacima pod kojim je upisan u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu za koju ima pravo glasa.

(3) Izbjeglo lice iz BiH koje se ne nalazi u Centralnom biračkom spisku, da bi bilo upisano u Centralni birački spisak i time ostvarilo biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom, dužno je podnijeti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje, podnosilac prijave prilaže i:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave,
- b) dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
- c) dokaz o promjeni prebivališta u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 20.8 ovog Zakona,
- d) podatke o tačnoj adresi u inostranstvu.

(4) Dokaz o identitetu podnosioca prijave u smislu tačke a) stava (3) ovog člana jedan je od sljedećih važećih dokumenata:

- a) pasoš,
- b) vozačka dozvola,
- c) važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i
- d) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

(5) Popunjenu i potpisanu prijavu i potrebne dokumente podnosilac prijave može poslati telefaksom i elektronskim putem. Postupak i način slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

(6) Ako ispuni propisane uslove iz stava (1), (2) i (3) ovog člana, podnosilac prijave nalaziti će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH.

(7) Podnosilac prijave iz stava (1), (2) i (3) ovog člana odgovoran je za vjerodostojnost podataka koje podnosi uz prijavu.

(8) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje formu obrasca prijave iz stava (1), (2) i (3) ovog člana, način i postupak kojim se provjerava tačnost podataka u dokumentima koja podnesu izbjegla lica iz BiH koja zahtijevaju da budu upisana u Centralni birački spisak, provjerava dokaze kojim se dokazuje identitet i prebivalište za izbjegla lica i donosi odgovarajuća uputstva u vezi sa postupkom upisa birača u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH.

(9) Upis u Centralni birački spisak državljana Bosne i Hercegovine koji imaju status izbjeglih lica iz Bosne i Hercegovine, a koji imaju biračko pravo u skladu s ovim Zakonom, kontinuirani je proces koji se vrši tokom cijele godine, uz priloženu dokumentaciju iz stava (3) ovog člana.

Član 3.16

(1) Državljanin Bosne i Hercegovine iz člana 3.15 stav (1), (2) i (3) ovog Zakona dužan je dostaviti sve izmjene koje se odnose na podatke koje je prethodno dostavio u Centralnu izbornu komisiju BiH i na osnovu kojih se nalazi u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH. Izmjene o podacima dostavljaju se najkasnije do isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van BiH za sledeće izbore.

(2) Ako državljani Bosne i Hercegovine iz člana 3.15 stav (1) ovog Zakona ne podnese prijavu prije isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van BiH na sledećim izborima, nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na odgovarajućem biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prebivalište.

(3) Ako državljani Bosne i Hercegovine iz člana 3.15 stav (2) ovog Zakona ne dostavi dokaze o prebivalištu u BiH u skladu sa članom 20.8 ovog Zakona, bit će upisano u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, sa pravom glasa za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj ima prebivalište prema podacima kojim raspolaže organ koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska.

(4) Ako se državljani Bosne i Hercegovine koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu prije roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, dužan je podnijeti zahtjev za promjenu biračke opcije nadležnom Centru za birački spisak.

(5) Centar za birački spisak putem općinske izborne komisije zaprima i obrađuje sve zahtjeve iz stava (4) ovog člana u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH i dostavlja ove podatke Centralnoj izbornoj komisiji BiH s ciljem evidentiranja nastalih promjena na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH.

(6) Ako se državljani Bosne i Hercegovine koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon isteka roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, bit će mu dozvoljeno da glasa nepotvrđenim/kovetiranim glasačkim listićem na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo da glasa.

Član 3.17

(1) Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo, a ne nalazi se u zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, može glasati ako predoči važeći identifikacioni dokument iz člana 5.12 ovog Zakona i potvrdu o mjestu prebivališta.

(2) Birač iz stava (1) ovog člana će glasati na biračkom mjestu prema njegovom prebivalištu.

(3) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje propisima način i postupak glasanja birača iz stava (1) ovog člana i način provjere biračkog prava ovih birača.

POGLAVLJE 4 OVJERA I KANDIDOVANJE ZA IZBORE

Član 4.2

Da bi se ovjerio za izbore za sve organe na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, nezavisni kandidat ili kandidat na kandidatskoj listi političke stranke, nezavisnih kandidata ili kandidatskoj listi koalicije mora ispunjavati sljedeće uslove:

1. kandidat mora biti upisan u Centralni birački spisak u općini u kojoj se kandiduje, ili u općini unutar granica izborne jedinice ako se kandiduje za viši nivo vlasti, najkasnije do dana raspisivanja izbora; i
2. kandidat se može kandidovati samo za funkciju u jednoj izbornoj jedinici, na bilo kojem nivou vlasti, i pojaviti se na samo jednoj listi političke stranke, koalicije ili listi nezavisnih kandidata.

Član 4.4

(1) Prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadrži ime i prezime, originalan potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u Centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata. Prijava sadrži broj računa za finansiranje izborne kampanje.

(2) Obrazac za potpise utvrđuje Centralna izborna komisija BiH. Obrasci se unaprijed štampaju, te sadrže prostor predviđen za upisivanje naziva stranke ili imena i prezimena nezavisnog kandidata, kao i redne serijske brojeve.

(3) Političke stranke ili nezavisni kandidati, dužni su potpise prikupljati samo na obrascima koje im dodjeli Centralna izborna komisija BiH. Ostali obrasci, koje dostavi politička stranka ili nezavisni kandidat, ne uzimaju se u obzir.

(4) Obrazac za potpise također sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj lica koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške.

(5) Da bi se ovjerali za učešće na izborima, politička stranka ili nezavisni kandidat moraju podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učestvovanje na izborima, koja sadrži najmanje:

1. pet hiljada (5.000) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
2. pet hiljada (5.000) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za poslanike Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

3. tri hiljade (3.000) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ili za izbore narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske;
4. pet stotina (500) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu u kojem broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 100.000 birača, ili hiljadu (1000) potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj bio veći od 100.000 birača upisanih u Centralni birački spisak;
5. stotinu potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 10.000 birača, ili 200 potpisa za izbore u općini u kojoj je ovaj broj bio veći od 10.000 birača upisanih u Centralni birački spisak;
6. pet % potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1000 birača upisanih u Centralni birački spisak i
7. potpisi podrške podneseni za izbore za viši nivo vlasti važe i za niži nivo vlasti koji je uključen u taj nivo vlasti.

Član 4.5

(1) Politička stranka čiji član je nosilac mandata u istom organu za koji politička stranka podnosi prijavu za ovjeru kandidature oslobođena je obaveze prikupljanja potpisa iz člana 4.4 ovog Zakona, osim za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

(2) Politička stranka oslobođena je obaveze prikupljanja potpisa iz člana 4.4 ovog Zakona i u slučaju kada se podnosi prijava za ovjeru kandidature za organ koji je na istom ili nižem nivou od organa u kojem član političke stranke ima mandat. Potpisi podrške koji su prikupljeni za određeni nivo vlasti mogu se koristiti i na prijevremenim izborima u istom izbornom ciklusu.

Član 4.6

(1) Politička stranka podnosi prijavu za ovjeru Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 135 dana prije dana izbora.

(2) Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu političke stranke za učešće na izborima, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Zakonom, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

(3) Ako Centralna izborna komisija BiH ustanovi da su podaci iz prijave netačni ili nepotpuni ili da prijava sadrži neki drugi nedostatak ili nepravilnosti u smislu ovog Zakona ili akta Centralne izborne komisije BiH, o tome obavještava podnosioca prijave, koji je

dužan ispraviti nepravilnosti u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Nakon isteka ovog roka ako politička stranka ne otkloni nedostatak ili nepravilnost iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu političke stranke za učešće na izborima. Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li će potvrditi ili odbiti prijavu za učešće na izborima.

Član 4.7

Ako dvije političke stranke ili koalicije ili dvije liste nezavisnih kandidata imaju identične nazive ili nazive koji su slični u tolikoj mjeri da bi mogli zbuniti birača ili ga dovesti u zabludu, Centralna izborna komisija BiH utvrđuje koja politička stranka ima pravo da koristi taj naziv u izborne svrhe, uzimajući u obzir datum kada se svaka politička stranka registrovala kod nadležnog organa.

Član 4.11

Da bi se politička stranka ili nezavisni kandidat ovjerali za izbore dužni su podnijeti potpise podrške u skladu sa članom 4.4 ovog Zakona. Jedan birač može na obrascu za potpis podrške svoj glas dati samo jednoj političkoj stranci ili nezavisnom kandidatu u jednom entitetu. Centralna izborna komisija BiH reguliše način na koji se potpisi podrške provjeravaju i potvrđuju.

Član 4.12

- (1) Dvije ili više ovjerenih političkih stranaka koje žele formirati koaliciju moraju Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti prijavu za ovjeru pod jednim nazivom koalicije i akt o određivanju ovlaštenog predstavnika koalicije potpisan od svih predsjednika političkih stranaka članica koalicije i podatke o sjedištu koalicije, odnosno adresu na koju će biti dostavljena sva pismena.
- (2) Ako koalicije imaju identične nazive ili nazive koji su slični nazivu političke stranke ili koaliciji u tolikoj mjeri da bi mogli zbuniti birača ili ga dovesti u zabludu, Centralna izborna komisija BiH utvrđuje ko ima pravo da koristi taj naziv u izborne svrhe.
- (3) Koalicija podnosi prijavu za ovjeru najkasnije 110 dana prije dana izbora.
- (4) Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Zakonom, Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu koalicije za učešće na izborima najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema prijave.
- (5) Ako Centralna izborna komisija BiH ustanovi da su podaci iz prijave netačni ili nepotpuni ili da prijava sadrži neki drugi nedostatak ili nepravilnosti u smislu ovog Zakona ili akta Centralne izborne komisije BiH, o tome obavještava podnosioca prijave, koji otklanja nepravilnosti u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Nakon isteka ovog roka ako koalicija ne otkloni nedostatak ili nepravilnost iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu koalicije za učešće na izborima